

Poštarsina plaćena u gotovini

Br. 5-6 God. XXIV

DRVNA

INDUSTRija



SVIBANJ-LIPANJ 1973.

CASOPIS ZA PITANJA EKSPLOATACIJE SUMA, MEHANIČKE I KEMIJSKE
PRERADE DRVA, TE TRGOVINE DRVOM I FINALNIM DRVnim PROIZVODIMA

PRVA JUGOSLAVENSKA TVORNICA STROJEVA ZA DRVO, SPECIJALIZIRANA ZA PILANSKU PROIZVODNJU, PREUZIMA INŽINIERING I OPREMANJE PILANA POTREBNOM OPREMOM

Proizvodi pilanske strojeve i strojeve za uređenje lista pile,
kao i strojeve za obradu drva:

Automatska tračna pila — trupčara tipa	TA-1400	Automatska brusilica noževa ABN
Rastružna tračna pila tipa	RP 1500	Aparat za lemljenje tipa AL-26
Tračna pila — trupčara	PAT 1100	Visoko turažna glodalica VG-25
Klatna pila	KP 4	Blanjalica B-63
Automatski circular tipa	AC-1	Glodalica G-25
Pilanska tračna pila tipa	P-9	Ravnalica R-50
Univerzalna rastružna tračna pila tipa	PO	Zidna bušilica ZB-3
Povlačna pila	PP	Horizontalna bušilica Bš-20
Tračna pila	TP-800	Ručna kružna brusilica RKB
Precizna cirkularna pila	PCP-450	Univerzalna tračna brusilica tipa UTB
Automatska oštreljica pila	OP	Automatska tračna brusilica tipa ATB-1
Razmetaćica pila	RU	Stroj za čepovanje Č-4
Brusilica kosina tipa	BK 2	Lančana glodalica LG-120
Valjačica pila	VP-26	



TVORNICA STROJEVA

BRATSTVO



ZAGREB • Savski gaj, XIII put • Tel. 523-533 • Telegram: »Bratstvo-Zagreb«

DRVNA INDUSTRIJA

EKSPLOATACIJA SUMA — MEHANIČKA I KEMIJSKA
PRERADA DRVA — TRGOVINA DRVOM I FINALNIM
DRVnim PROIZVODIMA

GOD. XXIV

SVIBANJ — LIPANJ 1973.

BROJ 5—6

IZDAVACI:

INSTITUT ZA DRVU,
Zagreb, Ulica 8. maja 82

POSLOVNO UDružENje
proizvođača drvne industrije
Zagreb, Mažuranićev trg 6

SUMARSKI FAKULTET
Zagreb, Šimunska 25

»EXPORTDRV«
poduzeće za proizvodnju i promet drva
i drvnih proizvoda
Zagreb, Marulićev trg 18

U OVOM BROJU:

Marko Gregić, dipl. ing.

PRISTUP MAKROPROJEKTU DUGOROČ-
NOG RAZVOJA ŠUMSKO-DRVNOG KOM-
PLEKSA U JUŽNOM BAZENU SRH 97

Ivica Milinović, dipl. ing.

PALETA — SUVREMENA TERETNA JEDI-
NICA 103

VAŽNIJE EGZOTE U DRVNOJ INDUSTRiji 109

Zapažanja i ocjene 111

Prijedlozi i mišljenja 115

Iz nauke i tehnike 118

Sa Zagrebačkog Velesajma 121

Zaštitna tehnika 124

Prilog »CHROMOS. KATRAN-KUTRILIN« 128

»EXPORTDRV« — Informativni bilten 131

Nomenklatura raznih pojmove, alata, strojeva i
uredaja u drvnoj industriji 138

IN THIS NUMBER:

Marko Gregić dipl. ing.

IDEAL PROGRAMM FOR A TREATISE OF
MACROPROJECT »JUŽNI BAŽEN« IN CRO-
ATIA 97

Ivica Milinović dipl. ing.

THE PALLET AS MODERN LOAD UNIT 103

SOME IMPORTANT TROPIC-WOOD IN WOOD-
WORKING INDUSTRY (continued) 109

Observation and Comments 111

Proposals and Opinions 115

From the Science and Technik 118

From Zagreb Fair 121

Technical Protection in the Work 124

Information from »CHROMOS-KATRAN-
-KUTRILIN« 128

Information from »EXPORTDRV« 131

Technical Terminology in Woodworking Industry 138

»DRVNA INDUSTRIJA«, časopis
za pitanja eksploatacije šuma, me-
haničke i kemijske prerade drva
te trgovine drvom i finalnim dr-
vnim proizvodima. Izlazi mjesечно.

Pretplata: godišnja za poje-
dince 60, za studente 30, a za podu-
zeća i ustanove 300 novih dinara. Za
inozemstvo: \$ 30. Žiro račun broj

30102-603-3161 kod SDK Zagreb (In-
stitut za drvo).

Uredništvo i uprava: Za-
greb, Ulica 8. maja 82.
Telefon: 448-611

Glavni i odgovorni urednik: Franjo Stajduhar, dipl. in-
ženjer šumarstva.

Urednik priloga »Exportdrv«
(Informativni Bilten): Andrija Ilić.

Časopis je oslobođen osnovnog po-
reza na promet na temelju mišlje-
nja Republičkog sekretarijata za
prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu
SR Hrvatske br. 2053/1-73 od 27.
IV 1973.

Tiskara: »A. G. Matoš«, Samobor

DRVOFIX
LJEPILA ZA DRVNU
INDUSTRIJU

karbonit
SREDSTVA ZA
ZAŠTITU DRVA

K Karbon
KEMIJSKA INDUSTRIMA ZAGREB

Lijepljenje lakiranih površina

Tehnologija izrade namještaja je ta koja diktira da se ponekad već lakirane površine trebaju lijepiti. Većinom se tu ipak radi o aplikacijama raznih vrsti (ukrasne letvice, pletenice, figure i dr.), ali se isto tako tu i tamo javlja potreba i montažnog lijepljenja (najčešće u slučajevima kada se jedan od elemenata lakira tehnikom uranjanja).

KARBON proizvodi nekoliko tipova ljepila za lakirane površine: DRVOFIX LP, PEVECOL LP i LIBROKOL LP, od kojih su prva dva u primjeni u drvnoj industriji, dok treći koriste kartonažeri.

DRVOFIX LP modifikacija je PVAc ljepila. Čvrstoća lijepljenih spojeva ispitivana je u Institutu za drvo, Zagreb, na lakiranim bukovim dašćicama, prema propisima DIN 53.254, odnosno JUS H. K. 2.021. Rezultati su dani u tabeli.

Sastav lakova može znatno oscilirati, čak od šarže do šarže, pa se prije svake primjene DRVOFIXA LP preporuča napraviti praktičnu probu.

PEVECOL LP noviji je proizvod, izrađen na bazi kopolimernih sintetskih smola. Primjenjuje se u istim slučajevima kao i DRVOFIX LP. Na osnovu brojnih praktičnih ispitivanja, može se reći da brže veže i pokazuje veću prionljivost na lakirane površine.

TABELA

VRSTA LAKA	Rezultati kp/cm ²	
	lak/drvo	lak/lak
Bezbojni poliester lak (Chromos)	42,3	13,6
Nitro lak za sjaj br. 6016 (Chromos)	80,5	60,5
Nitro lak za pokućstvo br. 6010 (Chromos)	87,0	54,8
Nitro univerzal mat lak br. 6071 (Chromos)	89,0	60,5
Ulje za završnu obradu drva (Chromos)	24,0	15,5
Kiselo otvrđavajući dvo-komp. lak »Chromodur«, br. 8114/S	17,5	14,0

Jedan mali primjer može tu razliku osvjetiti. Ukrasne letvice (okvire) prilikom lijepljenja na nitro-podlogu DRVOFIX-om LP potrebitno je, zbog sigurnosti, štiftati, dok u istim uvjetima primjena PEVECOLA LP ne zahtijeva štifta-

U toku su ispitivanja različitih modifikacija PEVECOL ljepila, s ciljem da se za pojedine podloge (lakove) dobiju što adekvatnija ljepila. Rezultate ovih ispitivanja objavit ćemo u narednim brojevima.

Nikola Mrvoš, dip. ing.



Pristup makroprojektu dugoročnog razvoja šumsko-drvnog kompleksa „Južnog bazena, SRH


Uvod:

Potreba za pronaalaženje mogućnosti organiziranog rada na izradi »Studije dugoročnog razvoja šumsko drvnog kompleksa u Južnom bazenu SRH« na znanstvenim principima i metodama istraživanja stara je nekoliko godina, a inicirana je istovremeno od naučno istraživačkih institucija te šumske i drvo — preradivačke operative ovog područja.

Ideja o formiranju makroprojekta »Južni bazen« bila je prihvaćena i pozitivno ocijenjena od strane Sabora, republičkih organa, općinskih skupština i osnovnih privrednih komora. Financiranje idejnog projekta izvršeno je po Savjetu za naučni rad SRH, uz 50%-tno učešće privrednih organizacija ovoga područja. Predlagač i nosilac zadatka bio je Zavod za produktivnost rada u Zagrebu u suradnji s Institutom za šumarska istraživanja, Zagreb, i Institutom za drvo, Zagreb, uz korišćenje vanjskih suradnika.

Iskustva koja su na izradi studije stekle ove organizacije potvrđuju nužnost kompleksnog zahvata i tretiranja dugoročnog razvoja metodom makroprojekta, gdje se u zajedničkoj akciji cijelovito razrađuju eko-tehnološki i organizaciono-poslovni problemi. Jedan je od ciljeva makroprojekta je da se pripomogne i pridonese takvom razvoju, koji će kroz veću produktivnost i novčani dohodak stvoriti širi materijalnu bazu za zapošljavanje novih i prekvalifikaciju postojećih radnika ovog područja. Osnovni naglasak u ovom izlaganju stavlja se na karakteristike, probleme i perspektivu drvne industrije, dok se šumarstvo i njegove razvojne mogućnosti tretiraju u minimalnom opsegu potrebnom kao baza za preradu drva.

Treće poglavlje u idejnem projektu makroprojekta odnosi se na »Unapređenje poslovnog sistema« koje se također u ovom izlaganju ne obrađuje. »Južni bazen« je uvjetni naziv za jugozapadni dio nacionalnog prostora SRH koji čini (kako je to iz



sl. 1 vidljivo) trokut s katetama Zagreb — Trst i Zagreb—Knin i hipotenuzom Trst—Knin, sa svim priobalnim i otočnim područjem gornjeg Jadran. Prostor zaprima cca 17.600 km² površine (31% površine SRH), od čega na šumske površine otpada 7.173.940 ha ili 42% (u SRH na šumske površine otpada 33,6%), čime ovo područje spada u najšumovitiji dio SRH. Veći dio šuma (77%) su društveno vlasništvo (pod upravom 6 šumskih gospodarstava) od čega polovina otpada na »očuvane« šume, a polovina na »zaštitne i degradirane šume. »Očuvane« šume sadrže 46% ukupnog drvnog fonda SRH, s godišnjim prirastom od 1,5 mil. m³ bruto mase.

Učešće proizvodnje šumskih sortimenata (neto masa) ovog područja u SRH je 24% trupaca za furnir i ljuštenje, 43% trupaca za piljenje, 49% drva za kemijsku preradu i 32% ogrjevnog drva. Ovi podaci očevđeno govore o velikoj važnosti šumske proizvodnje za drvnu industriju, ne samo »Južnog bazena« već i za cijelu republiku.

Industrijska prerada drva »Južnog bazena« niti približno ne apsorbira ovu proizvodnju, naročito u oblasti prerade furnira i šperploča kao i kemijske prerade. Iz toga se može zaključiti da ona nije razvijena u skladu sa sirovinskom bazom i da se racionalno ne koristi, pri čemu se osjećaju negativne posljedice i u šumarstvu idrvnoj industriji. Samo u 1970. godini s ovog područja odlilo se u druge razvijenije dijelove zemlje 150.236 m³ pilanske oblovine.

Od ukupno 200.000 zaposlenih u društvenom sektoru »Južnog bazena« na šumarstvo otpada 6.000, a na drvnu industriju 10.000 zaposlenih, ili ukupno 8,1% od zaposlenih u društvenom sektoru. Dugoročna studija mogućnosti razvoja drvne industrije »Južnog bazena« polazi prvenstveno od principa komparativnih prednosti, koje ovaj bazen ima za industrijsku preradu drva. Značaj idejnog rješenja makroprojekta sastoji se u analizi dosadašnjeg razvoja i davanja ocjene (na bazi znanstveno-tehničkih dostignuća) o perspektivnim mogućnostima razvoja ove makroregije kao cjeline, sastavljene od pojedinih samostalnih proizvodnih organizacija, sagledavajući pri tome strukturu proizvodnje i međusobnu povezanost sa stanovišta uklapanja u dugoročnu projekciju razvoja drvne industrije SRH i SFRJ. Kako je modernizacija drvne industrije dinamičan svakodnevni proces, a izrada makroprojekta »Južni bazen« je dugoročnijeg karaktera (cca 3 godine), te da ne bi došlo do konzervacije sadašnjeg stanja, što bi imalo dalekosežne negativne posljedice po radne organizacije, glavni projekti bi se izradivali prema prioritetu istraživanja, koji bi se zajednički determinirali s drvnom industrijom i obrađivačima makroprojekta.

Značaj i potreba izrade glavnog rješenja makroprojekta tim je veća ako se ima na umu činjenica da u pojedinim dijelovima ovog bazena (Gorski Kotar, Lika i djelomično Hrv. primorje) šumarstvo i drvna industrija predstavljaju jedini i osnovni izvor egzistencije stanovništva o čijem razvoju ovise standard i opći prosperitet.

Cilj glavnog rješenja makroprojekta »Južni bazen« je da istraži i definira mogućnosti intenzivnijeg i skladnijeg razvoja drvne industrije na osnovu komparativnih prednosti ovog područja, kao što su: autohtoni šumski fond, geografski položaj, tradicija, startni tehnički nivo, kadrovi i drugo. Nadalje, u užem smislu treba kroz makroprojekt determinirati osnovne faktore koji će omogućiti kompleksno korišćenje šumskog fonda s maksimalnim vrijednostima iskorišćenja sirovine na bazi uskladenih proizvodnih programa.

Jednom rječi, makroprojekt treba biti osnovni činilac ubrzanih razvoja svakog poduzeća i grane kao cjeline, te kroz to poboljšanje životnog standarda i stvaranje boljih uvjeta za život stanovništva ovog pretežno nerazvijenog područja. Postojeće stanje, koje je predmet analize idejnog rješenja makroprojekta, govori o potrebi njegovog mijenjanja u tome pravcu, a objektivni uvjeti to i omogućavaju.

1.0 DOSADAŠNJI RAZVOJ

Razvoj drvne industrije »Južni bazen« od 1965. do 1970. god. može se realno ocijeniti ako se usporedi s razvojem drvne industrije SRH i SFRJ, i to na temelju fizičkog obima proizvodnje.

Ako se indeks fizičkog obima proizvodnje u 1952. god. označi sa 100, onda je u 1970. godini porast proizvodnje bio kako slijedi:

	1952.	1965.	1970.
Drvna industrija SFRJ	100	339	441
Drvna industrija SRH	100	223	256

(Izvor: Statistički bilten SFRJ 666/71)

Na osnovu tih podataka može se utvrditi da razvoj drvne industrije SRH nije bio adekvatan razvoju jugoslavenske drvne industrije, iako Hrvatska ima sve komparativne prednosti za mnogo intenzivnije povećanje fizičkog obima proizvodnje. U te prednosti, koje nisu bile iskorišćene, spadaju: autohtona sirovinska baza (koncentracija plemenitih vrsta drva), domaće i inozemne tržište, geografski položaj, tradicija, kadrovi i relativno razvijeni tehnički nivo od ranije. Učešće drvne industrije SRH u jugoslavenskoj drynoj industriji (ponderaciona vrijednost) bilo je u 1952. godini 37,48%, a u 1970. godini svega 21,32%. Sve do 1960. godine Hrvatska je držala primat i u proizvodnji furnira, ploča i podnih elemenata, nakon čega to prepusta drugim regionima zemlje. Finalna proizvodnja također bilježi znatno nižu stopu rasta od jugoslavenskog prosjeka, naročito u namještaju, ambalaži i građevinskim elementima.

Konstatacija o zaostajanju drvne industrije Hrvatske za jugoslavenskom može se s još većom specifičnom težinom primijeniti na područje »Južni bazen«, a što je vidljivo iz tabele br. 1. u kojoj je prikazano učešće fizičkog obima proizvodnje (ponderirane vrijednosti) u drynoj industriji SRH u 1965. i 1970. godini.

Tabela br. 1. — Učešće DI »Južnog bazena« u DI SRH u %

Struktura	1965. god.	1970. god.
Piljenja grada	40,3	38,2
Furniri	37,0	10,9
Ploče	57,5	42,4
Ambalaža	50,3	54,9
I. Svega prim. proizv.	42,8	37,0
Namještaj	33,0	23,0
Gradev. elementi	55,0	63,8
Podni elementi	11,2	8,1
Ostala finala	6,2	11,1
II. Svega final. proizv.	30,5	27,0
III. Kemijska prerada	12,2	11,2
Ukupno drv. industr.	34,5	30,1

Učešće fizičkog obima drvene industrije »Južnog bazena« u drvenoj industriji SRH, kako se iz gornje tabele vidi, palo je sa 34,5% u 1965. godini na 30,4% u 1970. godini. Dakle, proizvodnja ne samo da je u posljednjih pet godina stagnirala već je i manja za 4,3%.

Najveći podbačaj zabilježen je u primarnoj preradi (za 58%), proizvodnji namještaja (za 10,0%) i podnim elementima (za 3,1%). Podbačaj je zabilježen u onim oblastima koje su u analiziranom razdoblju u drugim dijelovima zemlje imale najpropulzivniji razvoj. U to vrijeme ukinute su tri tvornice ploča, dok su druge tri radile s nepunim kapacitetom. Još 1965. godine industrija ploča i furnira u »Južnom bazenu« učestvovala je u republičkoj sa 48%, da bi učešće u 1970. godini palo na 30,3%.

Zaostajanje drvene industrije »Južnog bazena« za republičkom drvenom industrijom vidljivo je i iz usporedne strukture proizvodnje koja je prikazana u tabeli br. 2.

Tabelae br. 2.

Struktura	1965. god.		1970. god.	
	»J. B.«	SRH	»J. B.«	SRH
Piljena grada	40,2	35,3	40,4	31,9
Furnir	4,4	4,1	1,2	3,3
Ploče	10,5	6,5	8,3	5,9
Ambalaža	3,1	2,2	2,2	1,2
I. Primar. proizv.	58,2	48,1	52,1	42,3
Namještaj	25,5	27,5	26,6	33,5
Grad. elementi	10,8	6,8	15,5	7,3
Podni elementi	1,1	3,5	1,2	4,5
Ostali fin.	0,7	4,0	1,9	5,0
II. Final. proizv.	38,3	41,8	45,2	50,3
III. Kem. prerada	3,5	10,1	2,7	7,4
Ukupno drv. ind.	100,0	100,0	100,0	100,0

Jedan od osnovnih razloga slabije strukture proizvodnje drvene industrije »Južnog bazena« treba tražiti u pomanjkanju razvojnih programa, koji bi bazirali na smjelijoj izmjeni strukture (u korist fi-

nalne proizvodnje) nedefiniranim nosiocima razvoja u bazenu i nedovoljno razvijenoj podjeli proizvodnog programa među poduzećima.

U post-reformskom razdoblju (1965—70. godine) drvena industrija »Južnog bazena« zabilježila je pad proizvodnje (fizički obim) za 4 indeksna poena, dok je republička u istom razdoblju zabilježila povećanje za 13 indeksnih poena. Kretanje fizičkog obima proizvodnje po strukturalnom sastavu u drvenoj industriji »Južnog bazena« i SRH u 1970. godini prema 1965. godini prikazano je u tabeli br. 3.

Tabela br. 3.
1965. god. = 100

Struktura	Indeksi 1970/65.	
	»Južni bazen«	SRH
Piljena grada	97	102
Furniri	27	92
Ploče	77	103
Ambalaža	69	63
I. Primar. proizvodnja	86	99
Namještaj	99	126
Gradevinski elementi	137	120
Podni elementi	90	147
Ostala finala	255	141
II. Finalna proizvodnja	113	128
III. Kemijska prerada	75	82
Svega drv. industrija	96	113

Indeks fizičkog obima proizvodnje 1970. god. u odnosu na 1966. godinu (index = 100) zabilježen je po poduzećima kako slijedi: DIP Karlovac 66, DIP Vrginmost 73, Impregnacija Karlovac 75, DIP Čabar 96, DIP Delnice 116, DIP Ogulin 78, DIP Vrbovsko 121, DIK Ravna Gora 98, DIP Jela 135, DIP Liki 96, DIP Senj 150, DIP Novi Vinodolski 92, DIP »Rade Šupić«, Rijeka 67, DIP »8. Maj«, Pula 410, ili ukupno drvena industrija »Južnog bazena« 96.

1.1. ANALIZA PRIMARNE PROIZVODNJE

Glavne vrste drva u »Južnom bazenu« u pilanskoj proizvodnji su četinjače i bukva, analogno sastavu šumskog fonda.

Učešće »Južnog bazena« u proizvodnji piljene grude četinjača u 1970. godini u Republici iznosilo je 93%, a bukve 44,4%, dok ostala grada predstavljaju neznatnu količinu. Prorez trupaca je u toj godini iznosio 470.092 m³, dok je šumska proizvodnja bila 620.328 m³, ili prorez je bio manji za 150.236 m³. Iz toga se može zaključiti da se pilanska oblovina s ovoga područja odlijeva u druge razvijenije regije zemlje. Pad proizvodnje piljene grude u 1970. godini u odnosu na 1965. godinu za 3 indeksna poena dobrim dijelom proizlazi iz te činjenice.

Na ovom području djeluje 25 pilanskih pogona koji su u 1970. godini u prosjeku propili 18.804 m³, iz čega se vidi da je ova proizvodnja veoma usitnjena, iako ogulinsko i delničko područje imaju

najveće drvne zalihe na jedinici površine u SRH, dakle objektivne uvjete za koncentraciju primarne prerade. U toku dosadašnjeg razvoja pilanske proizvodnje, odgovorni faktori nisu akceptirali ovu činjenicu, već su se najviše podizale ili rekonstrukcije male i srednje pilane na bazi uskih lokalnih interesa, ne vodeći računa o racionalnoj proizvodnji.

Usitnjenošć pilanskih kapaciteta onemogućavala je kompleksno i integralno korišćenje drvne sirovine, jer se uz male pilanske kapacitete nije mogla podizati industrija ploča iverica koja za sirovinsku bazu koristi pilanske otpatke kao najjeftiniju sirovinu. Specijalizacija pilane po vrsti drva i assortimanu je na niskom nivou, a što ima za posljedicu nisku produktivnost rada, koja se u 1970. god. kretnala 10—18 sati potrebnih za proizvodnju 1,0 m³ jelove piljene grude.

Najteža situacija u sferi primarne prerade u analiziranom petogodištu odnosila se na proizvodnju furnira i ploča, koja bilježi pad, i to furnira čak za 73%, a ploča za 23%. Razlozi ovome su već ranije spomenuti, i treba ih tražiti u likvidaciji nekoliko pogona na ovome području. Ukipanje proizvodnje iverica negativno se odrazilo na šumarstvo koje nalazi sve teži put do potrošača za prostorno drvo, naročito na području Ličke regije.

Nerazvijena industrija ploča iverica neposredno utječe na nisko kompleksno korišćenje drvne sirovine, što ima za posljedicu neracionalno poslovanje, kako u drvnoj industriji tako i šumarstvu ovoga područja.

Grupacija drvne ambalaže (sječena, ljuštena, rezana, bačve i palete) i pored dobrih preduvjeta (sirovina, blizina mora i dr.) bilježi u 1970. god. pad proizvodnje u odnosu na 1965. godinu za 31%. Korišćenje instaliranih kapaciteta u proizvodnji šperploča bilo je u 1970. godini sa 67%, i konstruktivnom furniru sa 50%, dok su se kapaciteti iverica koristili od 59—100%.

Instalirani kapaciteti »Južnog bazena« u šperpločama se kreću oko 6.000 m³, u ivericama 10.000 m³ gotovih proizvoda, što predstavlja veoma niske veličine u usporedbi s evropskim kapacitetima koji su nekoliko puta veći.

Proizvodnja ambalaže organizirana je na zanatskim principima (proizvodnja po narudžbi), iz čega proizlaze i sve poteškoće s kojima se ova grana susreće.

Postrojenja ploča i drvne ambalaže datiraju od prije deset godina, te se danas u smislu opremljenosti i tehnologije mogu smatrati zastarjelim, tim više što u pogone (osim nekolicine) tokom protekllog vremena nisu unašane tehnološke inovacije. Otuda glavnim dijelom proizlazi i niska produktivnost rada, a u čestim slučajevima i slaba kvaliteta proizvoda.

Utrošak sati potrebnih za proizvodnju 1,0 m³ šperploča u 1970. godini iznosio je 105 sati, za proizvodnju 1,0 m³ konstrukcionog furnira 40 do 45 sati (SRH 26,2 sati) i za 1,0 m³ ploča iverica 15 do 30 sati.

Podaci o produktivnosti rada nedvojbeno govore o potrebi modernizacije industrije ploča na bazi suvremene tehnologije, većih kapaciteta i vrednijeg assortimenta.

1.2. ANALIZA FINALNE PROIZVODNJE

Opća ocjena za finalnu proizvodnju drvne industrije ovog bazena poklapa se manje-više s ocjenom koja vrijedi za tu proizvodnju i u SRH. Na osnovu statističkih podataka (kako je to već ranije iznešeno), može se vidjeti apsolutni napredak ove kao i cijekupne proizvodnje drvne industrije Hrvatske u poslijeratnom periodu.

No, u usporedbi s drvnom industrijom Jugoslavije, Hrvatska nažalost bilježi ispodprosječni rast, kako u oblasti primarne tako i finalne proizvodnje. Bolji rezultati od porasta fizičkog obima proizvodnje postignuti su u prestrukturiranju drvne industrije Hrvatske u poslijeratnom periodu. Dok je 1952. godine učešće primarne proizvodnje u drvenoj industriji Hrvatske iznosilo 73,20% (ponderirane vrijednosti) a finale 13,4%, taj se odnos u 1970. godini znatno mijenja u korist ove druge, te je odnos te godine 42,3%, prema 50,3% u korist finale, dok ostatak od 7,4% otpada na kemijsku preradu. Učešće finalne proizvodnje u jugoslavenskoj drvenoj industriji u 1970. godini bilo je 56,70%, dok ona bilježi nešto povoljniju strukturu od Hrvatske. Proces prestrukturiranja drvne industrije »Južnog bazena« iz nižih u više faze obrade još je sporiji od pokazatelja koji vrijede za SRH.

Učešće primarne proizvodnje u »J. B.« u 1970. godini (vidi tabelu br. 2) bilo je 52,1% (SRH 43,3%), a finalne proizvodnje 45,2% (SRH 50,3%), dok 2,7% otpada na kemijsku preradu.

Finalna proizvodnja »Južnog bazena« u 1970. godini u odnosu na 1965. godinu bilježi porast za 13 poena (SRH 28 poena). No, ako analiziramo proizvode unutar finalne proizvodnje (vidi tabelu br. 3), onda namještaj bilježi pad za 1 indeksni poen, a podni elementi čak za 10 poena. U okviru SRH baš ova dva proizvoda bilježe relativno velik porast, i to namještaj za 26%, a podni elementi za 47%. Jedino povećanje u okviru finalne proizvodnje postignuto je u građevnim elementima i ostalim finalnim proizvodima.

Dalje, ako se analizira namještaj, vidjet će se da najveću stavku u ovoj grupaciji čini sitni i krupni nekompletni namještaj i savijeni namještaj, koji je u pravilu niže akumulativan od garniturnog namještaja.

Učešće namještaja »Južnog bazena« u 1970. godini palo je u republičkoj industriji namještaja u odnosu na 1965. godinu sa 33% na 23%, a finalne proizvodnje sa 30,5% na 27,0% (vidi tabelu br. 1).

Ovi podaci nedvojbeno govore o zaostajanju finalne proizvodnje bazena u odnosu na razvoj finalne proizvodnje Republike, iako postoje svi preduvjeti za intenzivniji razvoj.

Osnovne karakteristike grupacije namještaja »Južnog bazena« sastoje se u nedefiniranim pro-

izvodnim programima, usitnjениm kapacitetima, širokom assortimanu proizvoda, pomanjkanju programske orientacije i nedefiniranim nosiocima razvoja.

Izuzetak od ove konstatacije čini nekoliko poduzeća, koja su zacrtala program razvoja na bazi specijalizirane proizvodnje (garniturni, tapecirani i kuhinjski namještaj i savijeni namještaj) i sada se nalaze u rekonstrukciji.

Industrija građevnih elemenata (vrata, prozori i montaža kuća) u »Južnom bazenu« je usitnjena i tehnološki zastarjela.

Njezina proizvodnja nije razvijena adekvatno sirovinskim mogućnostima područja, u koje prvenstveno ubrajamo koncentraciju četinjarskih vrsta drva (93,0% republičkih rezervi).

Proizvodnja vrata učestvuje sa 64%, a prozora sa 69% u proizvodnji SRH. (podaci za 1970. godinu). U usporedbi sa značajnim jugoslavenskim proizvođačima vrata i prozora, kao i ostale građevne stolarsije, pogoni u »Južnom bazenu« su malih kapaciteta, nedovoljno specijalizirani i slabo opremljeni. Iz ovoga proizlazi teško uklapanje u domaće tržište, na kojem se susreću s proizvođačima iz drugih republika, koji redovno imaju niže cijene, bolji kvalitet i assortiman i kraće rokove isporuke.

U proizvodnji podnih elemenata (masivni parket, lamel-parket i brodski pod) ovo područje u republičkim razmjerima predstavlja malenu vrijednost s obzirom na jednog proizvođača koji ne koristi svoje kapacitete u cijelosti zbog pomanjkanja sirovine.

1.3. KEMIJSKA PRERADA

Ova vrsta proizvodnje drvne industrije učestvovala je u republičkoj u 1965. godini sa 12,2%, a u 1970. godini sa 11,2% (ponderirane vrijednosti), iz čega se može zaključiti da nije razvijena i uglavnom se odnosi na impregnaciju drva, koja u republičkim razmjerima bilježi stagnaciju.

Razlog ovome treba tražiti u supstituciji drvenih pragova betonskim i željeznim, čija je primjena sve veća, zbog čega se potrebe na impregnaciji smanjuju. To isto vrijedi i za PTT i elektrovodne stupove, koji se na magistralnim trasama izrađuju bilo iz armiranog betona bilo iz čelika, dok su drveni ostali na lokalnim trasama, no i tamo ih ugrožavaju ovi posljednji.

ZAKLJUČAK:

Polazeći od date ocjene o sadašnjem stanju i razvojnim problemima drvne industrije »Južnog bazena«, te o njenoj niskoj akumulativnoj moći kao i o potrebi i mogućnosti mijenjanja toga stanja u pravcu izgradnje jednog suvremenog drvnopreradivačkog kompleksa na tom području, zasnovanog na najsvremenijoj tehničko-tehnološkoj i sistematsko organizacionoj poslovnoj osnovi, te oslanjanog na komparativne prednosti koje to

područje daje drvnoj industriji, nameće se zaključak o potrebi, na znanstvenoj osnovi, izrade jednog dugoročnog programa (makroprojekta) razvoja te industrijske grane »Južnog bazena«, a u cilju radikalnog prevladavanja postojećeg stanja i njenog podizanja na suvremeni evropski nivo.

2.0. Program, cilj i važnost istraživanja na području unapređenja drvne industrije »Južnog bazena«

Program se sastoji od šest tema, i to::

- 2.1. Kapacitet i tehnologija u pilanskoj preradi »Južnog bazena« sa stanovišta maksimalnog korišćenja sirovine, produktivnosti i daljnog razvoja specijalizacije.
- 2.2. Optimalni parametri razvoja ploča, furnira i drvene ambalaže u drvnoj industriji »Južnog bazena«
- 2.3. Razvoj finalizacije drvne industrije »Južnog bazena« sa stanovišta podjele programa, specijalizacije i veličine kapaciteta u proizvodnji a) namještaja (furniranog, masivnog i tapeciranih)
- b) građevinskih elemenata (vrata, prozora, elemenata unutrašnjeg uređaja, te montažnih objekata i drugo)
- 2.4. Razvoj proizvodnje celuloze na području »Južnog bazena«, uz maksimalnu upotrebu i ogrjevnog drva — obzirom na postojeću sirovinsku bazu i postojeće kapacitete na tom području.
- 2.5. Kemijska zaštita kao jedan od uvjeta za optimalno korišćenje proizvedenog drva.
- 2.6. Projektiranje i provođenje optimalne tehnološke organizacije drvne industrije »Južnog bazena« s definiranjem prioriteta pojedinih funkcija.

3.0. CILJ ISTRAŽIVANJA

Na osnovu u ovoj studiji date ocjene o sadašnjem stanju i razvojnim problemima drvne industrije »Južnog bazena«, naučnim metodama i u formi makroprojekta, istražiti i predložiti najoptimalnija rješenja dugoročnog razvoja te grane, kroz uvođenje najsvremenijih tehničko-tehnoloških rješenja radi maksimalno mogućeg iskorisćenja postojeće drvne mase na tom području, te racionalnijeg trošenja proizvodnog rada i kroz to podizanje produktivnosti na evropski nivo.

4.0. VAŽNOST ISTRAŽIVANJA

Drvna industrija »Južnog bazena« dosegla je stupanj razvoja na bazi dosadašnjih pretežno autarijsko-stihijskih metoda, kada više ne može rješavati današnje zadatke, koji pred nju i pred čitavu proizvodno privrednu djelatnost postavlja opće društveni i posebno privredni razvoj, i to kako u pogledu njenih metoda i tehnologije proizvodnje, koje su osim toga i neadekvatne potrebama i zahtjevima našeg i svjetskog tržišta.

Oscilacija povremnih kriza u koje drvna industrija »Južnog bazena« s vremena na vrijeme upada prijeti joj da se nađe u permanentnoj krizi iza koje dolazi propadanje i samih proizvodnih snaga. To je pravi razlog zbog koga ovu granu industrije treba putem suvremenih tehnoloških rješenja postaviti na stabilnije temelje.

Drugi razlog je da, unatoč relativno razvijene drvne industrije na tom području, ne samo da nije iskorišćeno sve potencijalno bogatstvo tog područja, nego i onaj dio drvne mase koji se posjeće i preradi ne koristi se niti iz daleka u optimalno-racionalnom smislu. Radi toga, iako je ovo područje »bogato« drvom, to bogatstvo se osipa, prvo u samoj šumi, da bi se nastavilo i u preradi. To je razlog da proizvodnja poskušljuje uz istovremeno umanjivanje dohotka proizvođača.

Treći razlog je da produktivnost ljudskog rada na sadašnjem stupnju tehničko-tehnološkog razvoja i organizacije proizvodnje ima karakteristike zaostale industrije (poluzanatskog značaja), što na tržištu, gdje se kroz robe izmjenjuje ljudski rad, ide na štetu proizvođača s niskom produktivnosti rada.

U razvijenim evropskim zemljama ta je produktivnost nekoliko puta veća, pa je obujam dohotka i osobnih dohodatak nekoliko puta veći.

Cetvrti razlog je potreba za što bržim prestrukturiranjem ove industrije u pravcu finalne (akumulativnije) prerade, obzirom da u ovom času na ovom području prevladava primarna, i to uglavnom pilanarstvo bez razvijene polufinale (furniri, ploče i drugo). Ovo prestrukturiranje rješava istovremeno dva ključna problema: u višoj fazi obrade imamo i veću akumulaciju, a u razvoju polufinale (specijalno svih vrsti ploča od drvnih otpadaka i niže vrijednih šumske sortimanata) racionalizirano korišćenje sirovine, uz uvođenje najproduktivnije tehnologije, čime opću produktivnost rada podižemo na evropski nivo.

Peti razlog je vezan uz drugi, tj. kompleksno i optimalno korišćenje sirovine koja propada u našim šumama ili se nekvalitetna predaje (i prodaje) pod kvalitetnom mehaničkoj preradi, koja nije u stanju takvu masu (oblovinu) racionalno preraditi. Kemijska prerada (Tvornice celuloze) novim tehnologijama rješava i taj do sada neriješeni za te šume izvanredno važni problem.

5.0. DRUŠTVENA KORIST ISTRAŽIVANJA

Sastojala bi se u prvom redu u podizanju drvne industrije »Južnog bazena« na suvremenim evropskim nivoima, kako u tehnologiji tako i ekonomici, koji bi omogućio ravnopravno sudjelovanje na tržištima. Kroz koncentraciju i specijalizaciju stvorili bi se preduvjeti za brži razvoj industrije ploča, komadnog masivnog namještaja, građevne stolarije, kao i industrije namještaja na bazi specijalizacije i međusobno izvršene podjele programa. Kompleksno iskorišćenje drvne sirovine kroz mehaničku i kemijsku preradu jedini je moguć i ispravan put da se ova grana industrije postavi na snažne ekonomske temelje i izvrši neposredni utjecaj na brži razvoj ovoga pretežno nedovoljno razvijenog područja.

ZAKLJUČAK:

Iz analize dosadašnjeg razvoja obrađene u idejnom rješenju makroprojekta »Južni bazen«, namjeće se kao nužnost zaključak na nastavku radova na izradi glavnog rješenja razvoja drvne industrije ovog područja prema predloženim temama, koje bi trebalo operativno podržati i prihvati, kao mogućnost stvaranja preduvjeta za brži razvoj ove grane na znanstvenim temeljima. O prioritetu realizacije tema zajednički bi odlučivali operativa i znanstveno-istraživačke organizacije koje će raditi na makroprojektu.

LITERATURA:

1. Idejni program za izradu makroprojekta eko-tehnološke i poslovno sistemske (organizacione) osnove — Dugoročnog razvoja šumsko-drvnog kompleksa »Južni bazen«. Zavod za produktivnost rada Zagreb 1972.
2. Studija mogućnosti dugoročnog razvoja drvne industrije SRH do 1985. godine — Institut za drvo — Zagreb, 1972.
3. Prednacrt srednjoročnog plana razvoja drvne industrije SRH od 1971. do 1975. godine Republička privredna Komora — Zagreb, 1970. god.

Marko Gregić, dipl. ing.

IDEALPROGRAMM FÜR DIE AUSARBEITUNG EINES »MACROPROJEKTES« FÜR DIE LANGJÄHRIGE ENTWICKLUNG DES WALD- UND HOLZ-KOMPLEXES IN »JUŽNI BAZEN SRH«.

Zusammenfassung

Eine konkrete Analyse des grossen Waldgebietes »Južni bazen« in Kroatien wird gegeben samt der holzverarbeitenden Industrie die das Holz dieser Wälder benutzt. Auf Grund eingehender Data schlägt man vor, dass für das ganze Gebiet eine wissenschaftliche Studie als »Macroprojekt« ausgearbeitet sein sollte, die für die zukünftige Entwicklung der grössten Nadel- und Buchenwaldungen Kroatiens die Richtlinien komplex für die Forst- und Holzwirtschaft geben müsste.

Paleta – suvremena teretna jedinica

UVOD

Brzi industrijski razvoj izbacio je na tržiste veliku količinu robe čije se uskladištenje i manipulacija nametnulo kao jedan od glavnih problema današnjice. Rješenje problema nije bilo samo u povećanju skladišnih kapaciteta već i u mehanizacije manipulacije materijalnih dobara. Da bi se smanjile zalihe gotovih proizvoda u proizvodnji, traženo je rješenje kako brzo i jeftino dopremiti robu od proizvodnje do potrošača. Tražena je podloga na kojoj bi se složila teretna jedinica u proizvodnji i takva otpremila do skladišta kupca.

Već oko 1920. god. počele su se na drvenoj platformi slagati veće jedinice tereta, a s ciljem bržeg kretanja robe, smanjenja manipulativnih troškova i humanizacije rada.

Kasnije se paleta usavršavala, a konstrukcijom viličara dobila je današnji oblik. Već 1950. god. mnoge industrijski razvijene zemlje počinju uvođiti paletizaciju. Danas je paleta postala temelj suvremene manipulacije robe i glavni faktor smanjenja troškova u proizvodnji i manipulaciji materijalnim dobrima.

Siroki assortiman palete uslovjen je s mnogo elemenata u primjeni i proizvodnji i danas zahtjeva nova konstruktivna rješenja i poboljšanje funkcionalnosti palete u skladu s razvojem privrede.

Iako je paleta u osnovi jednostavne konstrukcije, dobar dizajn može napraviti velike uštede u materijalu i skladišnom prostoru i znatno povećati funkcionalnost palete. U praksi se tomu ne pridaje posebno značenje, već se palete najčešće proizvode po specifikaciji, tehničkom opisu i dimenzijama koje odredi kupac ili kupac i proizvođač zajedno. Cilj paletizacije nije samo u rješenju unutarnjeg već i vanjskog manipuliranja, pa je prema tome potrebno raditi takve palete koje se mogu uklopiti u integrirani sistem manipuliranja materijalnim dobrima. U koliko proizvodnju paleta ne podredimo tom cilju, imat ćemo raznolik paletni park, i uspjeh paletizacije neće biti potpun.

Od svih paleta najraširenja je ravna paleta, pa ćemo joj u ovom članku posvetiti posebnu pažnju.


nog tereta, a u cilju mehanizacije manipuliranja i uskladištenja robe.

Konstrukcija paleta omogućava lagan zahvat ili brz prenos viličarem, maksimalno iskorišćenje skladišnog prostora, prenos i manipulaciju u raznim vrstama saobraćaja i potpunu humanizaciju rada.

Dizajn palete stalno se prilagodava potrebama privrede, pa se današnji assortiman paleta razlikuje prema obliku, vrsti materijala iz kojega su izradene, dimenzijama, konstrukciji i vijeku trajanja.

Prema obliku razlikujemo:

1. Ravne palete
2. Sanduk palete
3. Boks palete
4. Palete specijalne namjene



Slika 1. — Osnovni oblici paleta.

1. Ravna paleta je ravna podloga koja se sastoji od jedne ili dvije ravne plohe (podnice i podnožnice) koje su međusobno povezane nogicama i poprečnim daskama.
2. Sanduk paleta je teretna jedinica koja se sastoji od ravne palete i dograđenih stranica s poklopcom ili bez njega.
3. Boks paleta slična je sanduk paleti — ravna paleta sa stranicama — namijenjena za prenos tereta koji se ne može složiti na ravnoj paleti.


OBLICI PALETE

Paleta je specijalno građena nosiva podloga, s nadgradnjom ili bez nje, namijenjena za stvaranje većih teretnih jedinica u obliku jedinstvene


5 Paleta specijalne namjene služi za paletizaciju velikih i teških predmeta i predmeta posebnog oblika radi lakšeg usklađenja, manipulacije i veće sigurnosti u transportu.

Ravne palete

Od svih vrsta paleta, najveću primjenu imaju ravne palete (80%), a one su osnova svih drugih vrsta, jer im u većini slučajeva služe kao podnlice.



paleta od šperploče



paleta sa podnicom od masivne piljenice i podnožnicom od šperploče

Slika 2. — Palete od šper-ploče

Ravne palete posebno su interesantne za drvenu industriju, jer ih je cca 90% izrađeno od drva. Razvojem drugih grana industrije, počeli su se još neki materijali upotrebljavati u proizvodnji paleta, pa se danas proizvode:

- drvene palete
- palete od šperploče
- palete od iverica
- drvene — plastificirane palete
- metalne palete
- palete od plastike
- papirnate palete

Drvene palete izrađuju se od mekog drva, tvrdog drva i od kombinacije mekog i tvrdog drva.

U paleti od mekog drva svi elementi izrađeni su od jele, smreke ili topole.

Paleta od tvrdog drva izrađuje se od: bukve, hrasta, jasena i bagrema.

Kombinirane palete izrađuju se u kombinaciji naprijed navedenih mekih i tvrdih vrsta drva. Sve rubne daske i nogice izrađene su od tvrdog, a srednji elementi podnica i podnožica od mekog drva.


Palete od šperploče proizvode se u dvije kombinacije:

- palete od šperploče
- palete kombinirane od šperploče i masivnog drva

Izrada paleta od šperploča moguća je u svim konstruktivnim varijantama kao i kod paleta od masivnog drva.

Podnice i podnožnice izrađene su od vodootporne sedmoslojne šperploče, debljine 15 mm. Rubovi su zaobljeni, a nogice se izrađuju od lijepljene šperploče, plastike, otpadnih valjaka kod ljuštenja i metalna. Na sastavu nogica s podnicom i podnožnicom ugrađuju se pojačanja iz istog materijala kao i nogice. Kod kombiniranih paleta, podnice su izrađene od masivnog drva, a podnožnice od šperploče. Nogice se izrađuju iz istog materijala i istog su oblika kao kod paleta od šperploče.

Neki proizvođači u Belgiji i SR Njemačkoj proizvode palete od iverice. Osnovne karakteristike paleta od iverice su da su lagane (cca 10 kg/kom) i da prazne zauzimaju malo prostora (25 kom. ima zapreminu 1 m³). Istu zapreminu ima svega 7,25 kom. standardnih paleta. Cijena im se kreće između cijene drvenih povratnih i trajnih paleta. Veću primjenu nemaju radi toga što se lako oštjećuju pri rukovanju.



Slika 3. — Paleta od iverica — četverouzlazna paleta, dimenzije 800 × 1200 mm

Drvene plastificirane palete upotrebljavaju se u industrijama gdje se zahtijevaju posebni higijenski uslovi (pranje i steriliziranje paleta). Ove palete često se primjenjuju za rukovanje mlijekom i svježim životinjskim mesom.

Metalne palete

Danas se proizvodi manja količina čeličnih i aluminijskih paleta (sl. 4). Prikladne su za grubu manipulaciju, ali, s obzirom na visoku cijenu, upotrebljavaju se tamo gdje se cijena može opravdati. Ako su dobro zaštićene, vijek trajanja im je oko 10 god.




Slika 4. — Četveroulazna ravna paleta od metala.

Palete od plastike

U dosadašnjim istraživanjima nije se uspjelo izraditi kvalitetnu paletu od plastike. Više uspjeha bilo je kod nepovratnih paleta, ali i tu nije bilo očigljivije konkurenčije drvu. Uglavnom, nedostaci u odnosu na drvenu paletu bili bi:

- visoka nabavna cijena (oko 5 puta veća nego drvene palete)
- malena čvrstoća u normalnoj izvedbi. Ojačanja zahtijevaju još veće troškove.
- skliska površina
- teško se popravljuju oštećenja
- nevidljive (skrivene) mane

Dužina podnice i podnožnice u odnosu na nogice određena je namjenom palete, a izrađuju se u tri tipa.



Slika 5. — Tipovi paleta obzirom na dužinu podnica i podnožnica prema nogicama.

Prvi tip ima podnicu i podnožnicu produženu preko nogica.

Kod drugog tipa podnica je produžena, a podnožnica je u ravnini nogica.


Oba ova tipa pogodna su za manipulaciju dizalicama i najviše se upotrebljavaju u pomorskom i lučkom prometu.

Treći i najbrojniji tip palete ima podnici i podnožnice u ravnini s nogicama ili poprečnim daskama.


Manipulacija palete najviše se obavlja viličarem, pa je i njena osnovna konstrukcija prilagođena radnim mogućnostima viličara. Za konstrukciju palete važno je s koliko strana želimo zahvat viličarem. Palete se proizvode u 2 varijante:

Dvoulazne palete, kod kojih je moguć zahvat s dvije strane, i četveroulazne, kod kojih je zahvat moguć sa četiri strane.

U praksi su četveroulazne palete pokazale veliku prednost zbog mogućnosti racionalnijeg korišćenja skladišnog i manipulativnog prostora (osobito su praktične za manipulaciju u zatvorenim skladištima).



dvoulazne palete



četveroulazna paleta

Slika 6. — Vrste paleta obzirom na mogućnost zahvata viličarom.

Povrat praznih paleta predstavlja znatan trošak, a naročito na većim udaljenostima, pa su konstruirana dva tipa paleta koji se bitno razlikuju po vijeku trajanja i cijeni koštanja, a to su povratne i nepovratne palete.


Povratna paleta je čvrsto građena od kvalitetnog materijala i namijenjena je za više obrtaja u procesu manipulacije. Prema ispitivanjima H. Sickenbergera, vijek trajanja jedne povratne palete je cca 2 godine, odnosno oko 200 obrtaja.

Nepovratne (izgubljene) palete (sl. 7) izrađene su od jeftinog materijala i lagane konstrukcije, a upotrebljavaju se samo za jedan prijevoz robe.

Obično se upotrebljavaju za formiranje teških teretnih jedinica i prevoza robe na velike udaljenosti.

Paleta može biti izrađena iz jedne ili dvije nosivice površine. Paleta s jednom nosivom površinom ima samo podnicu, a kod paleta s dvije

nosive površine, obadvije mogu služiti kao podnica i podnožnica ili, u drugoj varijanti, podnica preuzima teret, a podnožnica suži kao ležišna površina.



Slika 7. — Nepovratna paleta

Dimenzije paleta

Da bismo paletu mogli racionalno primijeniti u manipulaciji robe, potrebno je njene dimenzije prilagoditi namjeni, odnosno svim činocima koji uslovljavaju veličinu palete.

Paleta kao teretna jedinica interesantna je samo u slučaju ako se može iskoristiti najmanje 90% njene površine. U protivnom, njena primjena može doći u pitanje, jer troškovi ulaganja neće biti adekvatni postignutom rezultatu.

Dimenzije paleta uskladene su s modularnim sistemom, kombinacijama površina tereta i korisnom površinom saobraćajnog sredstva.

Od »Međunarodne organizacije za standarizaciju« (International Organization for Standardization — ISO) priznate su dimenzije paleta:

800 mm × 1000 mm

1000 mm × 1200 mm

1200 mm × 1600 mm

1200 mm × 1800 mm

Sve ove dimenzije primjenjuju se u praksi, a svaka od njih ima primjenu u određenoj grani saobraćaja:

— željeznički saobraćaj	800 mm × 1000 mm
— cestovni saobraćaj	1000 mm × 1200 mm
— pomorski saobraćaj	1200 mm × 1600 mm
— pomorski saobraćaj	1200 mm × 1800 mm

Zavisno od specifičnosti privrede, pojedine zemlje prihvatile su jednu ili više dimenzija kao standardnu paletu.


Dok je u Evropi opće prihvaćena 4-ulazna paleta, dimenzija 800 × 1200 mm, u SAD je najbrojnija 4-ulazna paleta 1000 mm × 1200 mm. U SAD prevladava mišljenje da su bolje velike palete samo ako se mogu uklopiti u određene zahtjeve integriranog sistema manipulacije proizvoda, odnosno, što je veća teretna jedinica, troškovi manipulacije po jedinici proizvoda su manji.

U Australiji i Japanu mišljenja su da se ove dimenzije paleta ne mogu racionalno koristiti, pa imaju druge dimenzije. U Japanu su prihvaćene dvoulazne palete, 800 × 1100 mm i 1100 mm × 1100 mm, a u Australiji također dvoulazne palete 1168 mm × 1168 mm.

DODATNI DIJELOVI PALETE

Dimenzije standardnih paleta utvrđene su po naprijed navedenim kriterijima za razmjenu u integriranom sistemu manipulacije robe.

Radi povećanja funkcionalnosti palete i prilagodavanja raznim veličinama i oblicima tereta i različitim saobraćajnim sredstvima, paleti se dodaju pojedini elementi kao što su: nastavak, produžetak i poklopac.



Slika 8. — Dodatni dijelovi paleta

Nastavak paleta stavlja se na paletu u slučaju kada se teret ne može složiti na ravnoj paleti u kompaktnu teretu jedinicu. Nastavak se veže s paletom, tako da se stavi u već pripremljene otvore na ravnoj paleti, ili da je stopa nastavka izvedena tako da se može pričvrstiti na ravninu palete.


Produžetkom paleta povećavamo osnovne dimenzije paleta. Takva paleta omogućava nam da možemo manipulirati s teretom raznih veličina. Producetak s paletom čini kompaktnu nosivu površinu.

Poklopac paleta je ravna drvena ploha, izrađena od jeftinog materijala. Svrha mu je da omogući vezanje i učvršćenje tereta na ravnoj paleti.

Poklopci se prema potrebi dodaju i sanduk paletama.

NÓGICE PALETA

Nogice i poprečna daska omogućuju ulazak vilica viličara ispod podnice palete.



Slika 9. — Nogice paleta: A — nogica četveroulazne standardne palete, B — plastična ili nogica od otpadnog valjka kod ljuštenja. C — nogica dvoulazne palete, D — nogica od ljepljene šperploče.

Nogica dvoulaznih paleta ima oblik gredice i proteže se po cijeloj širini palete.

Četveroulazne palete imaju nogice kvadratičnog i valjkastog oblika i omogućuju ulazak vilica sa strane, a poprečna daska sa čela palete. Izrađuju se od drva, šperploča, plastike i metala.

VRSTE DRVA U PROIZVODNJI PALETA

Na čvrstoću i trajnost palete znatno utječe kvalitet i vrsta drva. Kvalitet drva propisan je za standardne palete, dok za ostale palete, kvalitet određuje konstruktor palete prema njenoj namjeni.

Jugoslavenskim standardom dozvoljava se izrada palete od:

Meke vrste drva:


jela, smreka i topola

Tvrde vrste drva:

bukva, hrast, jasen, brijest i bagrem

Ove vrste drva zastupljene su u skoro svim standardima evropskih zemalja. Standardi nekih zemalja dozvoljavaju upotrebu još nekih vrsta: Švicarska — bor i ariš, Francuska — ariš i javor.

Ispitivanja vršena u Engleskoj pokazala su da se čvrstoća i progib mijenjaju za razne vrste drva. Rezultati su vidljivi na sl. 10.



Slika 10. — Ispitivanje odnosa tereta i progiba za neke vrste drva.

Osobito je važno da su svi rubni elementi izrađeni od tvrdog drva, a srednji elementi podnica i poprečna daska od mekih vrsta drva.

SPAJANJE PALETA

Spajanje dijelova palete je problem koji je danas predmet mnogih studija, a čijim se poboljšanjem može znatno produžiti vijek trajanja palete. Osnovni sastavni elemenat palete je čavao. Još prije 25 godina došlo se do saznanja da čavli s ravnim vratom ne odgovaraju za proizvodnju paleta.

U transportu je paleta izložena velikom opterećenju, naprezanjima i oštećenjima. Opterećenju su najviše izložene podnice i poprečne daske, ovisno o zahvatu viličara, a oštećenjima rubni elementi palete.

Elementi palete danas se spajaju vijcima i spiralnim čavlima.

Upotrebom spiralnog čavla, koji omogućuje mechanizaciju spajanja elemenata palete, počima period usavršavanja tehnološkog procesa proizvodnje paleta.

Kvalitet čavla vrlo je važan za vijek trajanja palete i njenu čvrstoću. Prema ispitivanjima u SAD, gdje se godišnje troši 42.000 t čavala i vijaka u proizvodnji paleta, 17% ne zadovoljava svojom čvrstoćom.

Otvrdjivanjem (kaljenjem) čavala vijek trajanja palete može se produžiti za 75%.

U SAD su izvršena ispitivanja upotrebe ljeplila za sastavljanje elemenata palete, međutim rezultat je bio negativan iz više razloga:

-- paleta je izložena velikom naprezanju na smicanje (udarci kod prenosa i transporta);

- drvo i okolina nemaju uvijek odgovarajuću vlažnost;
- sastav čavlima je jeftiniji od lijepljenja;
- elastični spoj više odgovara naprezanjima kojima je izložena paleta

Nešto povoljniji rezultati bili su kod paleta od šperploče gdje su eliminirana naprezanja.

ZAKLJUČAK

Paleta danas ima veliko značenje u međunarodnoj razmjeni dobara. Neke zemlje su paletizacijom obuhvatile preko 75% robe koju je moguće paletizirati.

Početno ulaganje u paletizaciju je jako veliko, pa je potrebno studiozno prići izradi paletnog parka. Kod konstrukcije paleta nekad je potrebno odstupiti od momentalnih želja da bismo povećali funkcionalnost palete i pomogli naporu da se

stvori tipski paletni park. Taj cilj ćemo postići, ako pri konstrukciji palete imamo u vidu detalje koji uslovjavaju funkcionalnost palete.

LITERATURA:

1. S. Mrkuša, M. Nikitović: Paletizacija, suvremenii sistem manipulacije proizvodima
2. M. Mizdrak: Paletizacija, univerzalni i integralni sistem manipulacije materijalnim dobrima
3. W. Meyercordt: PALETTEN — FIBEL
4. H. Dietz: DIE FLACHPALETTE
5. H. Sickenerger: HOLZ-ZENTRALBLAT 130/72 DIE HOLZPALETTE DOMINIERT NACH WIE VOR
6. I. D. Harwey: CURRENT TRENDS IN THE USE OF SAWN WOOD BASED PANELS IN PACKAGING AND PALLETS

Ivica Milinović, dipl. ing.

THE PALLET AS MODERN LOAD UNIT

In this item the problems of the large assortment of pallets are discussed in connection with non typical pallet's yard. A short description of larger loading units for the good manipulation from wooden platform to modern pallet is given. The large possibilities in various industries and many kinds of transportation induced various forms for palets.

All pallets are devided after form, sort of material, dimension of design and durability in use. Special are elaborated the flat pallets, their dimension according to JUS (Yugoslav Standard) and species of timber which are permitted by other standards.

In the practice no adequate concern did bi dedicated to the pallet's design and construction so that its function frequently was very small

The aim of this item is to made acquainted the Yugoslav manufactures and users with basical elements of design and dimension of pallets for typifying on palet's yard and increasing the pallet's function.

Važnije egzote u drvnoj industriji

(Nastavak)

FRAMIRÉ (IDIGBO)

Nazivi

Botaničko ime: *Terminalia ivorensis* (A. Chev.) iz porodice: Combretaceae. Uz normirano ime framiré, spominje se i idigbo.

U Nigeriji pod imenom: *black afare*, zbog crne kore na Obali Slonovače: *framiré*, na Zlatnoj Obali: *emri*.

Nalazište

Tropska Zapadna Afrika, od bivše francuske Gvineje do Kameruna, uključujući Obalu Slonovače, Zlatnu Obalu, Sierra Leone i Nigeriju.

Stabla:

Framiré je listopadno ili polulistopadno stablo, često dosiže visine od 36 — 40 m, opseg 3,6 — 4,5 m. Deblo je čisto od grana sve do 21 odnosno 23 m visine. Baza debla ima manje žilište (oguzinu). Samo deblo ponekad je usko ubraženo. Cilindrični oblik debla, koji se lagano utanjuje, daje mu posebnu vrijednost za građu. Kod prezrelih stabala — gdje opseg prelazi 3,3 m — može sve biti trulo, ili krhko, pa se za eksploataciju preporučuju stabla s opsegom od 2,4—3,0 m.

Ovo je drvo s uspjehom i plantažirano.

Drvo

Mala je razlika u tonu boje između bjelike i srževine, koja je nešto tamnija.

Drvo je bijedo-žute do svjetlo-smeđe boje, kadšto se u srži vide nepravilne sмеđe pruge. Figure godova podsjećaju ponešto na bočno piljenu hrastovinu. Narisi na ponekom drvu framiréa upotrebljavaju se za furnire.

Tekstura je ponešto gruba i neravna, a žica varira od pravne do talasaste, ravne površine pokazuju laki satinast sjaj. Meko je do srednjetvrdo drvo, a težina mu iznosi oko 560 kg/m^3 kod 15% vlage.

Sušenje

Suši se lako i dobro, kako na zraku tako i u sušionicama. Ima malo grešaka, a utezanje je malo. Kod krupnih trupaca, krhko srce rado se raspučava, no vanjsko drvo s užim godovima ne pravi poteškoća.

Preporuča se upotreba širih distancnih letvica (1" × 1") kod vitlanja, jer postoji opasnost od napadaja truleži.

Mehanička čvrstoća

Drvo framiréa, spram svoje težine, ima odlična svojstva čvrstoće, naročito na savijanje, kao evropski hrast, iako je znatno slabije i manje otporno na udarac. Lako se cijepa, pa se u Zap. Africi upotrebljava za cijepanu šindru za krov. Pri piljenju krupnih trupaca treba izvaditi srce, koje je krhko i slabijih mehaničkih svojstava od ostalog drva.

Trajanost

Drvo je dosta otporno na gljive i insekte, iako trupci mogu biti napadnuti mušicama, a bjelika drvotočima. Ne dade se lako tretirati preservansima, a naročito je otporno na penetriranje krezota.

Obradivost

Ručna i strojna obrada drva kao i finiširanje vrši se bez muke. Samo pri obradi lica listača treba upotrijebiti sjećiva s manjim kutem, da se žice ne kidaju. Tokari se lijepo, a čavle i vijke drži dobro, te prima dobro ljepilo. Moći se i polirati dobro, a traži malo priprema ako se hoće i visoki sjaj.

Prerađuje se u furnire dobro.

Upotreba

Framiré dosta zamjenjuje hrastovinu, pa se upotrebljava u stolarstvu, za proizvodnju pokućstava, opločivanje i sl. Furniri mogu biti upotrebljeni, zbog veličina, u dekorativne svrhe, kao i ljušteni za proizvodnju šperploča.

Proizvodi

Trupci s oblom od 3,6 do 7,2 m dužine, promjera do 90 cm, ili tesani sa stranicama od 60 — 75 cm.

Piljena građa do 5,4 m dužine; a 5 cm debljina.

IROKO

Nazivi

Botaničko ime: *Chromphora excelsa* (Benth i Hook) i porodica: Moraceae.

Druge imena: Mvule (Uganda) Odum (Zlatna obala), Kambala (Kongo). Posebno u trgovini krije se nazvano drvo kao »Afrička tikovina«, iako iroko nije ni u kakovu srodstvu s teakom.

Nalazište

Prirodna rasprostranjenost u Africi je velika od Sierra Leone do Tanganyke, a naročito se eksportira iroko iz Nigerije i Ugande. Uglavnom se nalazi u šumama tipa savana kao izolirano drveće.

Stablo

Visine dosižu 45 m i više, a promjeri do 2,70 m. Deblo je obično cilindrično, većinom bez ožilja (oguzina), tako da se može pri zemlji podsijecati i obarati.

Drvo

Iroko je jedno od najkorisnijeg drva Afrike. Ono je tvrdo, čvrsto i jako trajno i lijepog narisa. Svježe posjećeno drvo je izrazito žuto, no izloženo svjetlu, brzo postaje zlatno-smeđe, slično kao kod kestenovine i hrastovine.

Pojava greške u srževini može biti »kamen«, koji se sastoji od vapnenastih taložina, što je, već prema veličini, opasno za pile.

Specifična težina iznosi u apsolutno suhom drvu $0,61 + 0,75 \text{ g/cm}^3$, dok zračno/suho drvo s 15% vlage teži $600 - 800 \text{ kg/m}^3$.

Teksture nešto grube, no ravne, pokazuju tendenciju isprepletenosti žice, Bjelika je jasno određena i uska, od 5 — 8 cm.

Sušenje

Drvo se lako i dobro suši pod prirodnim uslovima, kao i u sušionicama. Da bi se eventualna mrljavost drva svela na minimum, dobro je služiti se samo s irokom — letvicama u složajevima pri sušenju.

Mehanička čvrstoća

Iroko ima odlična svojstva čvrstoće, koja se mogu usporediti s onima kod domaće hrastovine.

U nekim slučajevima čak i nadilaze hrastovinu. Čvrstoće iznose: na savijanje 1050 kp/cm^2 , na pritisak 540 kp/cm^2 , na udarac $0,30 \text{ kp/cm}^2$; tvrdoća po Brinellu $7,4 \text{ kp/mm}^2$; modul elastičnosti $88.000 - 105.000 \text{ kp/cm}^2$.

Trainost

Drvo je vrlo rezistentno protiv napadaja gljiva i insekata a vrlo otporno na termite.

Obradivost

Obradjuje se dobro svim oruđima ako su sjediva iz čelika, jer inače se brzo tuge oštice zbog sadržaja kristaliča vapnenca u drvu. Kod blanjanja preporučuje se ugao sjediva reducirati na 15°. Kod bojenja uljnim bojama i premazivanja, bezuvjetno je potrebno prethodno nanijeti osnovu (grundirati). Lakove na bazi umjetnih smola prima lako i dobro. Čavle i vijke drži dobro, a i lijepi se čvrsto. Prethodno pareno drvo može se rezati u furnire.

Upotreba

Iroko dobro zamenjuje hrastovinu, pa se upotrebjava u građevinarstvu (za mostove, pilote, željezničke pragove) u unutrašnjoj i vanjskoj građevnoj stolariji (za oblaganja zidova i stropova, za podove, za prozore, vrata, stubišta). Namještaj — naročito školski i drugi više opterećen — izrađuje se iz iroka, kao i parketi. Posebno služi u laboratorijima za stolove, kao i za dužice za bačve, gdje se čuvaju čak i radio-aktivne tvari.

Proizvodi

Eksplotiraju se trupci prosječnih promjera 70 — 100 cm.

Piljena grada izrađuje se u uobičajenim dimenzijama, no preferira se debljina 1" — 4", prosjek 1" — 2", širine 6" i šire, prosjek 9", duljine 6" i duže, prosjek 10 — 14'.



ndustrija parketa u neodrživim uvjetima privređivanja

Kapaciteti struktura produktivnost

Zaledene cijene neodržive za proizvodnju

Dana 16. IV o. g. u Privrednoj komori Hrvatske održan je jedan, moglo bi se reći, neuobičajeni sastanak. Neuobičajeni ne po samoj tematiki razmatranja, već po tome tko ga je sazvao. Na dnevnom redu sastanka bilo je razmatranje ekonomske situacije u nekim granama drvine industrije — posebno u proizvodnji parketa, šper i panel ploča i građev. stolarije u svjetlu provođenja ustavnih amandmana, a sazivači ovoga skupa bile su organizacije SK većine radnih organizacija ovih industrija s područja Hrvatske. Jedan od prisutnih dobrorno-mjerno je prije početka sastanka primijetio »mora da je situacija zaista zabrinjavajuća kad se i partijska organizacija mobilizira za razrješavanje stanja«.

Nažalost, ova je konstatacija i potvrđena nizom podataka i analiza koje ovdje iznosimo kao prilog naporima da se nađu rješenja za situaciju koja ne trpi odlaganja.

Proizvodnja parketa u Jugoslaviji dosiže danas godišnje (podaci za 1972. god.) 6,267.000 m², od čega 4,700.000 m² otpada na klasični, tj. puni, a 1,567.000 m² na lamel parket. Imajući u vidu stambenu izgradnju koja dostiže godišnje blizu 8,000.000 m² površine, proizlazi da su parketarski kapaciteti orijentirani manje više na zadovoljenje tuzemnog tržišta (u 1972. god. izvezeno je nešto oko 600 tisuća kvadrata), jer za masovniji izvoz ne postoje ozbiljniji izgledi.

Struktura proizvodnih kapaciteta je takva da na 24 organizacije otpada cca 90% cjelokupne proizvodnje (to iznosi 5,600.000 m²), što daje u prosjeku 230.000 m² po proizvođaču.

Detaljni uvid u strukturu daje priložena tabela:

Broj proizvodnih kapaciteta	Godišnji kapacitet — m ²	Učešće u ukup. proiz. (%) SFRJ
9	do 100.000	13
9	od 100.000 do 250.000	25
1	250 (1 proiz.)	—
	500 (1 proiz.)	17
4	preko 500.000	44
24	—	100

Iz ovog se dade izvesti zaključak da se dobar dio proizvodnje parketa (61%) odvija preko krupnih, pa prema tome odgovarajuće organiziranih i opremljenih proizvođača, premda i dalje ostaje otvoren problem koncentracije proizvodnje povezan s ostvarenjem namjenske prerade sirovine, proširenjem i racionalnim korištenjem kapaciteta, kao i uspješnjom i suvremenijom organizacijom sušenja.

Produktivnost kod većine krupnih proizvođača danas je na takvom nivou da joj se ne bi imalo što prigovoriti. Kod masivnog parketa utrošak radnih sati po m² kreće se u Jugoslaviji oko 0,8, a u Evropi 0,75 — 0,9 sati. Kod lamel parketa troši se u prosjeku 0,75 sati po 1 m², što je jednako evropskom prosjeku. (Podaci uzeti iz materijala Savjetovanja proizvođača i polagača parketa održanog u Sl. Brodu 27. III. 1973.)

Prednje konstatacije u vezi strukture i produktivnosti uvodno su istaknute, da bi se ovi elementi, manje više, izuzeli ako treba tražiti uzroke nedučama koje posljednjih godina prate parketarsku industriju. Sve zlo u ovoj grani nastaje otuda što u strukturi trojkova parketa učešće sirovine iznosi čak 80%, a sve ostalo 20%. Da nevolja bude teža, ni onih 20% trojkova parke-

tarima se ne dozvoljava realizirati na tržištu, dok se akumulacija kao sastavni dio zdravog privređivanja sasvim isključuje. Nekoliko osnovnih podataka iz prakse najbolje će predočiti stvarno stanje.

Po vrstama drva, u proizvodnji parketa najviše učestvuju bukva, hrast i jasen, u posljednje vrijeme nešto egzote. Osnovni problem proizvodnje parketa jest neuskladenost cijena osnovne sirovine i cijene gotovog parketa, a uz popratno povećanje i nekih drugih proizvodnih troškova. Do toga je došlo zbog činjenice što je propisima omogućivano ekonomsko reguliranje cijena sirovina, dok su cijene gotovog proizvoda — u ovom slučaju parketa — pod blokadom.

Konkretno, cijena 1 m³ hrastovih popruga kreće se oko 2.200 dinara (što približno odgovara proizvodnim troškovima popruga i ostvaruje se u izvozu). Uz pozitivo iskorištenje tih popruga i uz ostale troškove proizvodnje, dolazi se do cijena koštanja punog hrastovog parketa od 91,41, a njegova (maksimirana) cijena na našem tržištu iznosi 67,21 dinara. Drugim riječima, umjesto pokrijea troškova i predviđene akumulacije, proizvodač po m² parketa »proizvodi« gubitak od 24,20 dinara.

Cijena bukovih popruga kreće se oko 1.300.— dinara (u izvozu čak nešto više) po 1 m³. Gotov puni parket iz ove sirovine dobije se uz cijenu od 68,11 dinara po 1 m², a njegova prosječna cijena na našem tržištu smije iznositi 44,75 dinara, što daje gubitak od 23,36 dinara po 1 m².



Cijena hrastove sirovine za lamel — parket iznosi 1,750.— dinara (1 m³). Uz iskorištenje od 50%, ukalkuliravši ostale troškove, dobivamo cijenu koštanja 1 m² lamel — parketa od 45,93 dinara, što uz dozvoljenu prodajnu cijenu od 34,40 dinara opet rezultira gubitkom od 11,53 dinara po 1 m².

Prijedlozi proizvodača

Pošto se većina naših tvornica parketa nalazi u sastavu drvnih kombinata, uz pilane, u praksi se posljednjih godina dešavalo da su se gubici u parketu pokrivali iz drugih djelatnosti. To se moglo neko vrijeme, u očekivanju odgovarajućih rješenja, ali uzaludno očekivanje i sve veći gubici sada već tjeraju drvare da smanjuju, pa čak i obustavljaju proizvodnju parketa, a parketarsku sirovinu sve više izvoze u Italiju, Grčku i neke druge zemlje. Da apsurd bude veći, već se pojavljuju na našem tržištu uveženi pakret iz Grčke i Austrije (vjerojatno izrađen iz naše sirovine). Uveženo je navodno nešto oko 250.000 m², a cijena mu je za cca 20 dinara veća od domaćeg parketa, tj. upravo nekako onoliko koliko domaći proizvodači traže da im se odobri (u prosjeku).

Proizvođači već tri godine traže izlaza iz ove situacije. U smislu zakonskih propisa, tražili su izmjenu cijena još 1971. godine, zatim je zahtjev ponovljen 1972. god, pa su i ove godine u toku intervencije preko raznih instanci, ali nažalost do sada bez rezultata. Koliko je strpljenje radnika zaposlenih u ovoj grani, najbolje ilustrira podatak da je prosjek njihovih primanja u 1971. god. bio 960.—, a u 1972. god. samo 1.000.— dinara, dok pojedinačna primanja silaze do 760.— dinara. U čitavoj grani gomilaju se gubici, koji bi u ovoj godini mogli dostići iznos od 30 miliona dinara, ukoliko ne dode do razrješenja situacije.

Na slikama dolje: proizvodnja parketa
Exportdrvo — DIK
Karlovac



Stjecanjem okolnosti, ekonomske teškoće u parketnoj industriji preraštaju iz ekonomske u ekonomsko-političku sferu. Poznato je, naime, da se radne organizacije u čitavoj zemlji reorganiziraju i konstituiraju u duhu ustavnih amandmana.


Proizvodači parketa — kao djelatnost sa svim osobinama zaokružene tehnološke cjeline — imaju uvjete i dužnost da amandmane primjene i kroz to realiziraju svoja samoupravna prava. No postavlja se pitanje, kako ostvariti pravo raspodjele viška rada, ako oni u sadašnjoj situaciji »proizvode« gubitke. Neodrživo je da se njihov gubitak, kao dosada, namiruje iz drugih djelatnosti, jer to dovodi do prelijevanja sredstava i do nezdravih odnosa između jednakopravnih organizacija udruženog rada.

Smanjivanje ili obustavljanje proizvodnje ne dolazi ni u kom slučaju u obzir, jer bi to ugrozilo planiranu stambenu izgradnju i postavilo pitanje egzistencije tisuće zaposlenih — većim dijelom ženske radne snage. Ostaje prema tome, da društvo, odnosno njegove privredne instance sagledaju i riješe nastalu »parketu krizu«, da radnim organizacijama u ovoj grani osiguraju ravnopravne uvjete privredivanja i tržištu adekvatno snabdjevanje ovim artiklom.

Parketari u tom smislu daju svoj prijedlog:

- riješiti pitanje standardizacije sirovine namijenene za preradu u drvenoj industriji,
- određenim instrumentima sprječiti izvoz sirovine potrebne domaćoj industriji,
- što hitnije donijeti odluku o povećanju cijena parketa
- uvrstiti parket u grupu finalnih proizvoda u svrhu korištenja istih beneficija kod izvoza.

Za očekivati je da će odgovor na iznesene prijedloge omogućiti brzi oporavak i uspješan razvoj proizvodnje parketa, kao grane koja ima bogatu tradiciju u našoj drvenoj industriji.



PROIZVODIMO:

GATER PILE

- dvostruko ozubljene, obične, okovane, tvrdo kromirane

KRUŽNE PILE

- razne, iz krom-vana-dium čelika, tvrdo kromirane

KRUŽNE PILE

- sa tvrdim metalom

PRIBOR

- napinjač i sl.

GLODALA

- svih vrsta i namjena za obradu drva sa pločicama iz tvrdog metala i brzorezanog čelika

RUČNE PILE

- razne

FESTO


MASCHINENFABRIK G. STOLL - 7300 ESSLINGEN

OVAJ PUTA VAM IZ SVOG PROIZVODNOG PROGRAMA PREDSTAVLJA

DVOSTRANU RUBNU PROFILIRKU MDZ

DVOSTRANA RUBNA PROFILIRKA MDZ TVRTKE FESTO UPRAVO JE POSLOVIČNO »KROJENA PO MJERI« ZA POGON SREDNJE VELIČINE. ONA OBRADUJE RUBOVE PILJENJEM NA TOČAN FORMAT I GLODANJEM PROFILA, UTORA I POLUUATORA ISTOM PRECIZNOŠĆU KAO VELIKA DVOSTRANA RUBNA PROFILIRKA.

Dvostrana rubna profilirka FESTO MDZ može se mnogostrano primjeniti: npr. za serijsku proizvodnju pokućstva, tapetarskih okvira, elemenata građevne stolarije: vratnih i prozorskih krila, zidnih i stropnih obloga te parketnih elemenata.



Među ostalim... dvostranom rubnom profilirkom FESTO MDZ možete u jednom prolazu dvostrano profilirati obratke širine svega 140 mm pa sve do 3.600 mm maksimalne širine

ODLUČITE LI SE ZA STROJ TVRTKE 'FESTO', UŽIVATE POSEBNU POGODNOST, JER SVE FESTOVE STROJEVE POSTAVLJA, ODRŽAVA I OPSKRBLJUJE REZERVnim DIJELOVIMA SA SVOG KONSIGNACIONOG SKLADIŠTA TVORNICA STROJEVA »BRATSTVO« IZ ZAGREBA



Za sve teničke i komercijalne informacije обратите se generalnom zastupniku za SFRJ
»ŽELJPOH« — ZAGREB, Martićeva 13 — telefon 416-240, 446-491

NAŠA INDUSTRIJA NAMJEŠTAJA I Razvoj novog proizvoda

U organizaciji privrednih komora Jugoslavije i Hrvatske, te Instituta za drvo iz Zagreba, dana 11. IV. 1973. održano je savjetovanje pod gornjim naslovom.

Savjetovanje je održano za vrijeme Proljetnog međunarodnog zagrebačkog velesajma, a u okviru priredbi Međunarodnog sajma namještaja i drvene industrije.

Teme savjetovanja, koje su pobudile interes prisutnih predstavnika industrije namještaja, imaju svakako značaja i za širi krug uposlenih u ovoj grani privrede, pa ih donosimo u kraćim izvodima:

Dr. Zvonimir Ettinger: »Organizacija razvoja proizvoda«

Uvodno je predavač obrazložio organizacioni koncept službe razvoja, čija je osnovna funkcija da konstantno radi na usavršavanju poduzeća i omogućava ekonomski i tehnološki napredak. Svoju funkciju služba vrši preko svojih odjela: za razvoj proizvoda, za razvoj tehnologije i investicije, za razvoj tehnološke organizacije i za razvoj ekonomike.

Osnovne funkcije odjela razvoja proizvoda su ove:

- istraživanje
- projektiranje
- ocjenjivanje
- konstruiranje

U praksi, ove su funkcije u poduzećima vezane uz razne sektore, ali — po predavaču — najnormalnije je da se nalaze pri službi razvoja.

Nakon istraživanja i projektiranja novog proizvoda, pristupa se njegovom ocjenjivanju, koje minimalno treba da obuhvati tri faze: ocjenjivanje ideje, ocjenjivanje projekta, ocjenjivanje prototipa, a ove opet polaze s trostrukog aspekta: estetskog, tehničkog i ekonomskog.

Ocenjivanje treba tako organizirati da u njemu učestvuju predstavnici raznih djelatnosti u poduzeću: prodaja, nabava, tehnička priprema, dizajn — konstrukcija, te eventualno suradnici izvan radne organizacije.

Odjel razvoja novog proizvoda, tj. navedena funkcija, treba također da razraduje planove (Gantogram) istraživanja, projektiranja, ocjenjivanja i konstruiranja novih proizvoda. Planiranje istraživanja usko je vezano s planom rada tehničke pripreme proizvodnje. U tehnički razvijenijim poduzećima, koja posjeduju elektroničku obradu podataka, moguće je vršiti planiranje i po sistemu mrežnog planiranja. Na taj način možemo unaprijed planirati proces od istraživanja proizvoda do momenta njegove otpreme na tržiste.

Marenka Radoš, dipl. oec.: »Istraživanje i razvoj proizvoda u industriji namještaja«

Marenka Radoš, dipl. oec.: »Istraživanje i razvoj proizvoda u industriji namještaja«

U referatu se uvodno daje teoretski pristup koncepciji marketinga, odnosno istraživanju tržista, a zatim se prilazi na definiranje mjesta službe marketinga u suvremenoj organizaciji poduzeća.

»Bez obzira ima li poduzeće realne mogućnosti, ili ne, da se organizira, treba da marketing bude funkcija u poduzeću ravнопravna s nabavom, proizvodnjom i finančnjima, potrebno je da svako poduzeće ima službu razvoja proizvoda i istraživanja marketinga.

Posebno je pitanje mjesta takvih službi u organizacionim shemama. Najjednostavnije rečeno, a da se pri tome ne prejudicira u donošenju odluke, mjesto tih službi bi u načelu trebalo biti u nadležnosti onih progresivnih snaga, odnosno rukovodilaca, koji su spremni koncepciju marketinga prihvatići kao osnovnu orientaciju.«

Sadržaj rada službe marketinga ovako se može klasificirati:

- redovni proces prikupljanja i selekcioniranja podataka i informacija od interesa za poduzeće,
- analitičko — istraživačka obrada prikupljenih informacija,
- izvođenje posebnih istraživačkih zadataka — studija — projekata i sl.

Izlaganje je zaključeno opisom jedne konkretnе akcije na istraživanju mogućnosti plasmana komponibilnog tapeciranog namještaja, koju je proveo Zavod za istraživanje tržista iz Zagreba, a koja je proizvođaču dala veoma korisne sugestije za orientaciju proizvodnje ovog artikla.

Dragan Roksandić, akad. arh.
»Oblikovanje u razvoju proizvoda«

»Koje je pravo značenje oblikovanja u proizvodnji najbolje potvrđuju činjenice da

one radne organizacije gdje je ono ispravno tretirano postiću dobre poslovne rezultate na tržištu i sve veći ugled u poslovnom svijetu, dok se kod loše organiziranih proizvođača, koji posluju na granici rentabiliteta, oblikovanje još nije ni počelo uvađati ili je pogrešno tretirano.«

Oblikovanje proizlazi kao logična mogućnost, vezana uz realizaciju suvremene poslovne politike poduzeća, a suštinski proizlazi iz marketing koncepcije.

Prošlo je vrijeme ubjeđivanja o potrebi i značaju istraživanja tržišta, oblikovanju proizvoda, propagandi i uopće o uvodenju suvremene organizacije proizvodnje i plasmana namještaja, već treba govoriti o načinu i metodi prilagođavanja radnih organizacija suvremenom sistemu poslovanja.

Uz funkciju oblikovanja u procesu razvoja proizvoda neminovno se susrećemo s dva pojma. To su: dizajn i dizajner.

»Dizajner je taj koji snagom svoje umjetničke percepcije, uz pomoć stečenih tehničkih vještina, pronikne u mnoštvo podataka i tudi predodžbi, da bi sve to transformirao u trodimenzionalni predmet, vizuelno svima dostupan i jasan, respektirajući pri tome sve zadate limitirajuće faktore. To je ujedno ona karakteristika koja dizajnera istovremeno odvaja od likovnog kreatora, čija izražajna sredstava i motivi nisu toliko ograničeni, ali i od čisto tehničkog konstruktora, čije je područje djelovanja usmjerenovo više na tehničko — tehnološke i ekonomske probleme.

U dizajnu se neprestano isprepliće stvarno i imaginarno, jer se radi o sintezi umjetnosti i nauke, pa mu je stoga teško odrediti granice dokle seže. Te karakteristike dizajna ipak ne moraju dizajneru davati izuzetnu ulogu u razvoju poduzeća i proizvoda, jer on nije u mogućnosti da poznaće niz drugih disciplina koje su bitne za realizaciju dizajna. Za uspješno obavljanje svog posla dizajner, doduše, mora posjedovati metodološki pristup, tehničku kulturu, poznavanje ekonomije, nezavisnost u odlučivanju, te osjećanje kulturnih i likovnih streljenja svog vremena, ali i sposobnost za kontakte i suradnju s nizom drugih stručnjaka i stručnih službi unutar i izvan poduzeća u kojem djeliće.«

Autor nadalje razrađuje temu: oblikovanje i razvoj proizvoda. Poznate teoretske postavke on nadopunjuje prijedlogom organizacije razvoja proizvoda, i to rasčlanjeno u 18 faza, počev od faze prikupljanja i selekcije ideja o proizvodnji, pa do odluke o početku serijske proizvodnje.

»U nabrojenim fazama procesa razvoja proizvoda vidljive su sve aktivnosti koje se trebaju provoditi, zatim sadržaj tih aktivnosti, te izvršilac, odnosno služba ili organ koji trebaju obaviti dotični zadatak. Unutar tog procesa, vidljivo je kada i u kojim

fazama služba za oblikovanje dobiva glavni, suradnički ili samo konzultativni zadatak. Nabranjem tih zadataka, u sklopu ostalih faza razvoja proizvoda, moguće je uočiti i metodologiju procesa samog oblikovanja. U ovako organiziranom sistemu razvoja proizvoda, oblikovanje kao stvaralačka aktivnost može doći do potpunog izražaja i pružiti poduzeću maksimalne koristi.«

Kao dizajner — praktičar predavač je stekao određena iskustva iz suradnje s proizvodnim organizacijama, te na toj osnovi daje u zaključku ovu ocjenu:

»Kako se malo proizvođača namještaja može pohvaliti da ima organizirani i stručno postavljeni sistem razvoja proizvoda, a ako to i ima u elaboratima, teško da ga provodi, to uloga dizajnera u takvim radnim organizacijama postaje složenija, a zadaci mnogobrojniji. Kod toga treba razlikovati poduzeća koja donekle shvaćaju potrebu usvajanja marketing koncepcije, ali tome prilaze, u skladu sa svojim objektivnim mogućnostima i potrebama, i ona koja o svemu tome nemaju sasvim jasnú predožbu, pa to pitanje odgađaju, kako kažu, za ona vremena kad im poduzeće bude veće. Tu se najčešće brka pojam marketing koncepcije s marketing službom. Isto tako, brka se pojmom oblikovanja kao aktivnosti sa službom za oblikovanje. Naime, svaka, pa i najmanja radna organizacija, trebala bi poslovati na principu marketing koncepcije, ali zato nije bitno da ima marketing službu, već samo jednog zaduženog službenika za istraživanje tržišta, prikupljanje podataka i kontakte, a koji može biti u sastavu prodajne operative ili razvojnom sektoru. Isto tako, budući da proizvod ne nastaje sam od sebe, već ga netko treba vizuelno predočiti, to svako, pa i malo poduzeće, treba imati dizajnera, ali on ne mora biti u redovnom radnom odnosu, a pogotovo ne mora osnivati biro za oblikovanje, ukoliko je to poduzeću zaista nerentabilno.«

Mario Antonini, dipl. arh.: »Ciljevi razvoja proizvoda namještaja kod nas i u svijetu.«

Bitna karakteristika i osnova slabost naše industrije namještaja je njezina dvostrana usmjerenost: s jedne strane prema domaćem tržištu, a s druge prema izvozu.

Prema predavaču, ono što proizvodimo za domaće tržište odraz je vrlo niske stambene kulture, a proizvodnja za eksport je uporno već godinama proizvodnja od kupca donesenih modela koje nam je povjerio za proizvoditi samo ako smo jeftiniji od bilo kojeg drugog proizvođača.

Takva nas izvozna politika dovodi u poziciju nedovoljne akumulativnosti ili čak gubitka.

Za razliku od nas, skandinavske zemlje npr. i Italija nude svjetskom tržištu ne samo proizvode vlastitog stila i kreacije, nego i svoje modele stambene kulture i načina življena.

Ne može se shvatiti da Jugoslavija, uz malo ambiciozne ciljeve, ne bi mogla pronaći svoj autentični i vrijedan doprinos svjetskom tržištu. Pod ciljeve, predavač podrazumijeva smisljene programe na nivou proizvodnih trgovacačkih radnih organizacija i na nivou nacionalne ekonomike koji će favorizirati plasman autentičnog, vrijednog i akumulativnog finalnog proizvoda na domaće i svjetsko tržište.

Sociološka i tržišna istraživanja treba usmjeravati u prvom redu na domaće tržište, a sa svrhom izmjene koncepta stanovanja. Modularna koordinacija drvene industrije i gradevinarstva i ugradbeni elementi mogli bi dati osnov za izmjenu nomenklature namještaja po funkciji i za progresivne inovacije.

Na ovom planu, osim industrije, svoj doprinos treba da dаду и razni društveni faktori koji imaju utjecaja na formiranje navika i ukusa.

Stjepan Tkalec, dipl. inž.: »Tehnološki aspekti u proizvodnji namještaja«

Već i sama ideja o novom proizvodu mora se ponderirati tzv. tehnološkom vagom. Jasno rečeno, novi proizvod se mora uklapati u postojeće ili perspektivne tehnološke okvire producenta.

U pravilu: novi proizvod — nova tehnologija.

U nastavku, predavač ukazuje na neke tehnološko-proizvodne karakteristike namještaja. Kretanje njegove proizvodnje u planu razvoja 1971—1975. predviđa se po stopi rasta od 8% godišnje, što ostvarenja u protekle dvije godine i potvrđuju. Neke najnovije ekonomske mјere moguće bi na taj razvoj i negativno djelovati: blokiranje cijena, nestimuliranje izvoza, ograničenje uvoza ploča i piljenje građe četinjara, ukipanje nekih kredita, pa i nove mјere u vezi nelikvidnosti.

U uskoj vezi s razvojem novog proizvoda i adekvatne tehnologije je investiranje u osnovna sredstva. Zbog niske akumulativnosti grane kao cjeline, ulaganja u rekonstrukcije i modernizacije posljednjih godina stagniraju. Zato je i izvoz novih proizvoda dobrim dijelom vezan za postojeću tehnologiju, što je neodrživo.

Na kraju, kao bitno za razvoj novog proizvoda, spominje se uvoz repro-materijala i izvoz tvrde građe. Iako sve veće količine proizvedene piljene građe ostaju na raspo-

laganje domaćoj industriji namještaja, treba voditi računa da će ona ubuduće trebati još veće količine, i to u kvaliteti koja se traži da održi konkurenčiju na svjetskom tržištu na koje je dobrom dijelom orijentirana.

Vlado Petričević, dipl. ing. arh.:
»Oblikovni aspekti u proizvodnji namještaja«

Nakon nekoliko uvodnih napomena na temu dizajna, predavač je demonstrirao projekcijama neke kreacije iz prošlosti i novijeg doba (iz fundusa Etnogr. muzeja, primjeri iz Skandinavije i Indije, iz vlastitog iskustva i sa nedavnih sajmova Pariz — Köln.)

* * *

Referatske teme Savjetovanja potakle su vrlo sadržajnu diskusiju. Tako je ing. Blumenau iznio zaista originalna gledanja na suradnju između industrije namještaja i gradevinarstva, smatrajući da u toj domeni ima nesagledivih mogućnosti da tržištu ponudimo zajednički jeftiniju stambena rješenja, a da pri tome i gradevinari i proizvodači namještaja nadu svoju računicu.

N. Kralj, dipl. arh. osvrnuo se na migraciju stanovništva prema gradu kao element od utjecaja na kreiranje novog proizvoda. Od vrsta drva, on predviđa sigurnu perspektivu hrastovini, dok kod furnira to imaju egzote, ali u tanjim dimenzijama rezanja. Razvojna sila u industriji namještaja neće u budućnosti biti ideja već tehnologija, i to na bazi komponibilnosti. Iz toga proizlazi potreba studioznog ulaganja u razvoj ove grane, što iziskuje organizirani naučno-istraživački rad. Na kraju se arh. Kralj osvrnuo na neke slabosti iz domene nastupa na tržištu, prodaja, reklamiranja i izlaganja na sajmovima.

Ing. Potrebić se u diskusiji osvrnuo na tok poslova oko izrade Standarda za namještaj, što je povjerenio Šumarskom fakultetu u Beogradu sa strane Savezne Privredne Komore. Na njegovo izlaganje reagirali su ing. Hren i ing. Tomašević, iznijevši kao neprihvatljivo da se izrada Standarda povjera Šumarskom fakultetu u Beogradu, a da se kod toga zaobilazi Institut za drvo iz Zagreba. Ing. Rosić, koji je na Savjetovanju predstavljao Saveznu Privrednu Komoru, nije mogao objasniti kako je do ovoga moglo doći.

Ne samo interesantna nego i vrlo konkretna, bila je diskusija ing. Hrena. On je naprije izveo praktičnu sintezu iznesenih teoretskih postavki u vezi marketinga i dizajna, te je kao bitno utvrdio da na njih treba gledati kroz to koliko oni koštaju poduzeće i kako rješavaju problem tržišta, primjerice u vezi politike otvaranja prodajnih kapaciteta, mogućnosti korištenja računskih metoda u planiranju trž. mreže i sl. Također se osvrnuo na atestiranje proizvoda koje izvodi Institut za drvo. Proizvodači pribjegavaju atestiranju kao nužnom »zlu«, jedino u slučaju reklamacija, umjesto da se to uvede kao sistem povezan s kreiranjem i lansiranjem novog proizvoda. Na kraju se ing. Hren kritički osvrnuo na neka »suboptimalna« gledanja ing. Blumenau-a i izrazio uvjerenje da će drvo izdržati konkurenčiju ostalih materijala, obzirom na njemu prirođeno svojstvo topoline.

Savjetovanje »Uvjeti i efekti uvodenja predsušenja u preradu piljenog drva«

(Zagreb, 28 — 29. ožujka 1973.)

Ovogodišnje dvodnevno savjetovanje drvnoindustrijskih studenjaka cijele zemlje o problematiki navedenoj u naslovu imalo je zadaću da upozna prisutne s trenutnim stanjem znanosti i prakse u svijetu na tom području i ujedno da upozori privredne organizacije koje se bave pilanskim preradom na neke nove mogućnosti uštade u troškovima proizvodnje.

Savjetovanje je imalo svoj teoretski dio (održan u Zagrebu), kao i praktički, tj. pregled uređaja za predsušenje u Majuru i Vinkovcima.

Teoretski dio ispunilo je šest predavača, od kojih je dipl. inž. Tomislav Barišić (Centar za razvoj drvene industrije — Slavonski Brod) u svojem izlaganju »Razvoj i problematika sušenja i predsušenja u svijetu i u nas« kao uvodni izlagач govorio o terminima prirodnog i umjetnog sušenja, koji se u biti po osnovnim činocima ne razlikuju. Potreba da se drvo danas suši jeftinije i bolje nego prije bila je uzrok da se razvije posebna metoda sušenja koja ujedinjuje prednost prirodnog kao i umjetnog postupka, a ta metoda nazvana je »predsušenje drva«.

Iako se prvi pokušaj ubrzanja procesa prirodnog sušenja postavljanjem velikih ventilatora i jednostavnih ogrjevnih tijela pojavio još 1936. godini u USA, nova metoda u širim industrijskim razmjerima obnovljena je tek nakon drugog svjetskog rata. Uz razne modifikacije i različite nazive u stručnoj literaturi (predsušenje, sušenje s prinudnim stруjanjem zraka, sušenje s ventilatorima, ubrzano prirodno sušenje, inducirano sušenje s ventilatorima, sušenje pri niskim temperaturama) ono se postepeno širilo po čitavom svijetu.

Nadalje, predavač je u svojem izlaganju govorio o tipovima, dimenzijama i kapacitetu predsušara, gdje je posebno istaknuo da je gotovo svaki konvencionalni građevni materijal, uključivši beton, opsku ili drvo, prikladan za gradnju sušare.

Prikazujući tehnologiju predsušenja, inž. Barišić je rekao da predsušenje, u sporedbi s ostalim metodama sušenja, pa i sušenje na otvorenom prirodnom prostoru (zraku), posjeduje prednost u pogledu očuvanja maksimalnih dimenzija piljenica i smanjivanja grešaka kod sušenja, u usporedib s ostalim predsušenja iznosi 1 do 3%, a kod sušenja na otvorenom zraku 4—8%.

Na kraju svog izlaganja, predavač je upoznao prisutne s činjenicom da su u Jugoslaviji dosad izgrađene, a i rade, četiri predsušare za drvo, ali se one međusobno različi-

kuju po tipu, dijelovima opreme, sustavima rada i stupnju opremljenosti.

Nadalje, posebno je preporučio da se u daljnjoj primjeni uvodenja predsušenja kod nas posveti puna pozornost istraživanju maksimalno sigurnih uvjeta ravnoteže vlage (i njene primjene) za pojedine vrste i debljine drva.

Slijedeća tri predavanja na ovom savjetovanju održali su trojica istaknutih stručnjaka Šumarskog fakulteta u Zagrebu: Dr. Božidar Petrić, Mr. Zdenko Pavlin i Dr. Stanko Badjun.

U predavanju »Grada drva i njeno značenje kod sušenja i predsušenja«, Dr. Petrić je govorio o strukturi i funkciji drva u životu stabla, pri čemu je rekao da je drvo u botaničkom smislu dio vaskularnog stanica, tj. sekundarni ksilen.

Funkcija drva u životu stabla je stoga prvenstveno provodna (u smislu uzlaznosti i silaznosti), a pri tome se u drvu mogu lutići dva provodna sistema, aksijalni i radijalni.

Iza toga je, uz pomoć niza lijepih dijapoštitiva, predavač dao kratki pregled anatomskih građe provodnih sistema drva četinjača i listača, pri čemu je istaknuo kako je grada posljednjih složenija i komplikacija (s mnogo međusobno različitih elemenata). Posebnu pozornost posvetio je važnosti jažica i njihove membrane pri kretanju vode. Osvrnuo se i na neke momente koji uzrokuju smanjenje kretanja vode u drvu (kod listača npr. ono se smanjuje zbog procesa osržavanja).

Iza toga slijedila je kratka sistematika komponenata kemijske građe membrana drva, te kraći prikaz izlaska slobodne vode iz drva prilikom sušenja. Pri tome su dana obrazloženja zašto se razlikuju veličine utezanja kod drva u pojedinim pravcima. Konačno, na kraju svoga izlaganja, Dr. Petrić je naglasio da su razlike (varijacije) u strukturi pojedinih vrsta drva vrlo velike, a prema tome i kretanje vode je različito za svaku vrstu drva.

Mr. Zdenko Pavlin popratio je tumačenjem američki film u boji »Mehanizam kretanja vode u drvu« (The mechanism of Moisture Movement in Wood).

U tom filmu se govori kako duće stablo sadrži velike količine vode, koje se poslije sječe moraju ukloniti da bi se drvna grada mogla iskoristiti u namjenske svrhe. Iza toga slijedio je prikaz osnovnih predznanja o strukturi drva sa slikama stanica drva (lijepo je ilustrirano da su stanice, na primjer kod četinjača, stotinu puta duže nego što su široke), pa je zatim obradeno kretanje kapilarne (slobodne) vode i vezane (higroskopske) vode, te uzroci sušenja drva. Posebno je istaknuto da se drvo suši do određenog sadržaja vode koji je u ravnoteži s okolinom. Taj sadržaj vode naziva se ravnotežni sadržaj vode, a ovisi o temperaturi i relativnoj vlazi zraka.

Vrlo slikovito u filmu su obradene kapilarne sile (koje su uzrok da se drvo suši, jer drvo prilikom sušenja prvo gubi slobodnu vodu — kapilarnu), zatim kolaps (primjer na uzorku topoline) te metode otklanjanja kolapsa pomoću kratkotrajnog djelovanja visoke temperature i visoke relativne vlage neposredno nakon sušenja (postupak rekondiciranja). Konačno je u filmu obradena difuzija vezane vode. Završni kadrovi dali su lijepe primjere utezanja različitih oblika hrastovih piljenica, gdje su autori istaknuli uzroke promjene oblika piljene grade zbog diferencija između tangencijalnog i radijalnog utezanja. Na kraju filma, poučno je protumačena pojava skorjelosti, i primjerom je prikazano kako se i skorjelost može otkloniti ili bar ublažiti izlaganjem drva visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlazi zraka (kondiciranju) kratko vrijeme pošto je piljica prosušena.

Prikaz i tumačenje spomenutog filma dopunilo je predavanje Dr. Petrića, iako je katkada bilo ponavljanja u temi obaju predavanja.

Međutim, potrebno je odati priznanje Mr. Pavlinu radi uvoda (koji je dao prije projekcije filma) i tumačenja šeme triju načina kretanja vode u drvu ispod točke zasićenja.

Treći predstavnik Šumarskog fakulteta u Zagrebu na ovom savjetovanju, Dr. Stanko Badjun, govorio je o temi »Fizikalne pojave u drvu kod sušenja i predsušenja« sa sta-

novišta današnjih modernih znanstvenih gledišta o tim problemima.

U svojem izlaganju rekao je, među ostalim, da je drvo, ili točnije tvar staničnih stijenki, kompleks prirodnih polimera, koji su amorfni i sastavljeni od dugih elastičnih lančanih molekula.

Djelovanjem vanjskih sila na ovakav sustav polimera nastaju određeni vidovi deformacija. Reologija je znanost koja utvrđuje opću zakonitost razvijka spomenutih deformacija (razlikuju se fenomenološka i molekularna reologija). Prva objašnjava vanjske pojave mehaničkih svojstava materijala pod djelovanjem opterećenja tijekom vremena, a druga izučava molekularni mehanizam deformacija.

Nosilac mehaničkih svojstava drva je visoko orijentirani amorfni polimer celuloze — produkt u procesu biosinteze.

Već prilikom rasta drva u njemu se pojavljuju unutrašnja naprezanja. Danas se ta unutrašnja naprezanja najviše proučavaju u procesu sušenja. Dr. Badjun je rekao da unutrašnja naprezanja treba za vrijeme samog sušenja razmatrati kao zbroj naprezanja nastalih zbog nejednakosti vlažnosti (vlažnosti naprezanja) i zaostalih (trajnih) naprezanja.

Iza toga je predavač objasnio zašto dolazi do navedenih naprezanja u drvu i istaknuo da su ona suprotnih predznaka, a njihov algebarski zbroj predstavlja ukupno nastalo naprezanje u drvu. (Unutrašnja naprezanja su prisutna, prema Dr. Badjunu, i u osušenom materijalu).

Radi utvrđivanja uspješnosti izvršene hidrotermičke obrade drva (kontrole kvalitete materijala namijenjenog daljnjoj preradi), postoji danas nekoliko metoda od kojih se najviše primjenjuje mehanička metoda utvrđivanja deformacija. Spomenutim načinom u razrezanim (ili cijepanim) dijelovima drva izračunavaju se sva naprezanja, bilo vlačna ili

tlačna, da bi se dobio uvid u raspored i stanje naprezanja kakvo je ono bilo u kompaktnom komadu drva.

Predavač je istaknuo da naprezanja koja nastaju u drvu za vrijeme njegova sušenja nisu u pojedinim slojevima izrazito samo vlačna, odnosno samo tlačna, niti su jednolična uzduž slojeva. Nadalje, vrijednost spomenutih naprezanja ispoljuje se gradijentom naprezanja u smjeru od površinskih prema središnjim slojevima.

U daljem izlaganju, iznesene su numeričke veličine i rezultati nekih istraživanja pojedinih naprezanja koja nastaju tijekom sušenja drva.

Dr. Badjun je završio svoje predavanje konstatacijom da je već odavna poznato kako unutrašnja naprezanja, koja se javljaju u procesu sušenja, ako nisu pod kontrolom, mogu izazvati mnoge neželjene posljedice.

Cinjenica je ipak da su naprezanja ovisna o uvjetima sušenja, što znači da nisu izvan kontrole. Kontroliranjem početnih uvjeta sušenja može se sprječiti nastajanje grešaka i ostvariti maksimalne dimenzije.

Nadalje, modificiranjem uvjeta sušenja dade se ubrzati sušenje bez posljedica za drvo, i, konačno, na završetku sušenja može se primijeniti postupak kondicioniranja da se uklone naprezanja.

Posljednja dvojica predavača bili su članovi Instituta za drvo — Zagreb: B. Guštin, dipl. ing. i D. Salopek, dipl. ing. Oni su problemu predviđenja pristupili sa stanovišta praktične primjene i mogućnosti izvlačenja gospodarskih efekata za pilanarstvo. Njihova su izlaganja objavljena u prošlom broju ovog časopisa (br. 3—4/73.), te ih je suvišno ovdje rezimirati.

Cijelo savjetovanje zajednički su uspješno organizirali Privredna komora SR Hrvatske, Šumarski fa-

kultet Sveučilišta Zagreb, Institut za drvo Zagreb i Centar za razvoj drvne industrije Sl. Brod, i pri tom su istovremeno uspjeli sakupiti oko sedamdeset istaknutih stručnjaka drvne industrije cijele zemlje zainteresiranih za tu problematiku.


Možda bi se organizatorima moglo prigovoriti što su terminski zgusnuli sva predavanja u jedno prijedopne, tako da su predavači osjećali stanovit pritisak (radi kratkoće vremena praktički se radilo bez odmora).

No valja odati puno priznanje organizatorima što su za učesnike sa vjetovaju otisnuli predavanja, tako da su oni mogli zbilja savjesno sudjelovati u radu. Treba posebno istaknuti primjer Centra za razvoj drvne industrije — Sl. Brod koji je naznačima podijelio i prevod prošedenih istraživanja u FPRL — Princes Risborough, tijekom 1962—63. godina, objavljenih pod naslovom »REPORT ON AN INVESTIGATION INTO FORCED AIR DRYING — OF TIMBER AT THE FOREST PRODUCTS RESEARCH LABORATORY« (Izvještaj o istraživanju sušenja s prinudnom cirkulacijom zraka, zajednički rad G. M. Pratta, R. H. Wynauds i D. J. Hawes).

Prijevod je obavio dipl. ing. Adolf Bujan iz DIP-a Delnice.

Ipak, više od svega ohrabruje činjenica okupljanja četiri organizatora u zajedničkom tumačenju jednog problema koji je vrlo zanimljiv za praksu. Takvim načinom rada, poučeni svim stečenim iskusstvima ovog savjetovanja, oni bi trebali nastaviti suradnju ubuduće i na drugim područjima prerađe i obrade drva, jer je to sigurno jedan od elemenata temelja svakog razvoja i napretka cijele proizvodne grane; pogotovo kada praksa pokazuje da za takvu izmjenu iskustava ima jakog interesa u našim drvnoprivrednim poduzećima.

Zvonko Hren, dipl. ing.



„MARUNAKA”

Jednostrani postružni stroj (Cikling-mašina)

Razvojni odjel japanske firme »Marunaka« osvojio je novi tip postružnog stroja (cikling-mašine) veoma jednostavne konstrukcije, koji radi na principu klasične ručne blanje.

Automatski pomak ostvaruje se pomoću specijalne gumene trake, uz dvije brzine: 3000 i 6000 m/h. Stroj je projektiran i izведен na takav način da uz minimalni napor i vrijeme obrade, kao i uz neznatne troškove održavanja, vrši visokokvalitetnu obradu (ugladivanje) površine.

Specifične karakteristike ovog stroja su da radi bez stvaranja buke i uz odsustvo svake prašine, što uvjetuje savršenu čistoću kod rada.

Površine obrađene ovim strojem ne iziskuju bilo kakvo naknadno brušenje ili ugladivanje (poliranje). U stvari, površina drva, nakon obrade strojem »Marunaka«, dobiva kristalni izgled, tako da ni nakon močenja ne pokazuje znakova hrapavosti (ili sitnih dlačica). To se postiže zbog toga što stroj u stvari skida s površine sasvim tanki sloj (film) drva, tanak čak do 3/100 mm.




STROJ SE PROIZVODI U OVIM TIPOVIMA:

Tip »YASHIMA« (200 mm): brzina pomaka:
maksimalna radna širina: 50 ili 100 m/min.
200 mm trofazni motor: 2 HP
nagib noža: 32°
maksimalna debljina predmeta obrade: 180 mm

Tip ROYL FX (250 mm): brzina pomaka:
maksimalna radna širina: 60 m/min.
250 mm trofazni motor: 3 HP
nagib noža: 0° do 50°
maksimalna debljina predmeta obrade: 180 mm

Tip ROYAL 14 (350 mm): brzina pomaka:
maksimalna radna širina: 43 ili 92 m/min.
350 mm trofazni motor: 3 HP
nagib noža: 0° do 50°
maksimalna debljina predmeta obrade: 180 mm

Tip ROYAL 18 (450 mm): brzina pomaka:
maksimalna radna širina: 43 ili 92 m/min.
450 mm trofazni motor: 5 HP
nagib noža: 0° do 50°
maksimalna debljina predmeta obrade: 180 mm



ISKLJUČIVI UVOZNIK ZA ITALIJU I JUGOSLAVIJU:
ALESSANDRO CARRARA — Via Ruggero Fiore, 52
00136 ROMA Italija

SA ZAGREBAČKOG VELESAJMA

ZVONKO HREN, dipl. inž.

Osvrt na strojeve za obradu drva

IZLOŽENE U OKVIRU PROLJETNOG ZAGREBAČKOG VELESAJMA (9—15. IV. 1973.)

Programi ovogodišnjih proljetnih međunarodnih specijaliziranih sajmova u Zagrebu obuhvatili su gospodarske oblasti, posebno istaknute u svojem razvoju, koje ujedno predstavljaju osnovna područja daljnje, snažne ekonomske suradnje naših poduzeća s inozemnim partnerima.

Jedan dio toga programa bio je i Međunarodni sajam pokućstva i drvne industrije, koji se pretvorio, odnosno pretopio u izložbu finalnih proizvoda drvne industrije. U stvari, proizvođači strojeva sa svojim izloženim eksponatima bili su nužni pratioci proizvođača pokućstva ili, bolje rečeno, dopunjavali su njihovu veliku i po broju izloženih uzoraka bogatu izložbu.

Strojevi drvne industrije koje su posjetiocima Zagrebačkog proljetnog velesajma imali prilike vidjeti pripadali su podjednako domaćim i stranim proizvođačima. Na osnovu izloženih primjeraka dobiva se dojam da naši tvorničari nisu zaostali za inozemnim.

Inače izlagači strojeva tvorili su tri karakteristične skupine u pogledu svoga smještaja na izložbenom prostoru.

Prva skupina jesu strojevi izvozne talijanske kuće **F. Caselli e Figlio**, Udine, koja je iz mnoštva proizvođača koje zastupa ovaj put najviše isticala desetak strojeva »L'invincible« — tvrtke »SCM« iz Riminija.


rečeno okreta triju noževa) 4500 o/minuti; kod jednostranog blanja-nja može se postići visina obrade do 200 mm, a najveći okretni po-mak jest 6 mm/min.

Maksimalna širina lista pile jest 250 mm i broj okretaja 3800 o/min.


Ostali izloženi strojevi pripadaju skupini formatnih pila serije ST, kao i kombinirani uređaji za višestruke operacije u indu-

pina tvorničara strojeva namijenjenih drvenoj industriji. Sastojala se iz skoro podjednakog broja domaćih i inozemnih predstavnika.

Ovaj puta ipak su sadržajno bogatiji bili domaći, od kojih se uređenjem svoga izložbenog prostora isticala **Tvornica strojeva Drveno-industrijskog kombinata Đurđevac**. Ona je tržištu ponudila slijedeće proizvode: dvije pile namije-



Slika 1.—



Slika 2.—

Posebnu pozornost privlačio je kombinirani univerzalni stroj, 5C-mini 30, za pet operacija: ravnjanje, brušenje, piljenje, glodanje i bušenje, pa s tim svojstvima može imati višestruku primjenu u finalnoj obradi drva. Osnovne su mu karakteristike takve da kod ravnjanja ima stol veličine 1750×300 mm i pomaka (bolje

striji pokućstva [primjer tip 2000 d (sl. 1), a pomoću njega moguće je izvođenje sedam različitih radnih operacija].

Osim izloženih strojeva, izvozna kuća F. Caselli e Figlio reklamirala je prospektima proizvode mnogih drugih talijanskih proizvođača. Prostorije paviljona broj jedanaest bila je zauzela manja sku-

jenjene pilanskoj proizvodnji i jednu pneumatsku prešu za pokućstvo.

Hidraulična podstolna pila »HKP-850« (sl. 2) ima slijedeća tehnička svojstva: električni motor za pogon lista pile $N = 7,5$ kW uz broj okretaja $n = 1440$ o/min. (električni motor hidroagregata ima $N = 2,2$ kW, a $n = 1415$ o/min.). Veličina lista pile $D = \emptyset 550$ mm,

brzina piljenja $v = 70$ m/sek, broj propiljaka 10—40 u minuti, a visina radnog stola jest $H = 800$ mm.

Mehanička klavna pila »MKP — 600« spomenute tvornice posjeduje ove karakteristike: visina radnog stola iznosi $H = 800$ mm, dužina radnog stola $L = 910$ mm, a njegova širina $B = 590$ mm, promjer lista pile $D = \varnothing 500$ mm, brzina piljenja $v = 72$ m/min, broj propiljaka $n_r = 39$ u minuti, snaga el. motora $N_r = 3$ kW (4 kS) i broj okretaja $n = 2.860$ o/min.

Svaki prospekt izloženih strojeva imao je dijagram piljenja za opisane strojeve.

Pneumatska preša »P. P. N. — 4« (sl. 3.) Tvornice strojeva Durdenovac namijenjena je industriji pokućstva u svrhu sastavljanja i lijepljenja ormara, okvira i većih elemenata.

Ovaj stroj ima sljedeće najveće radne dimenzije: dužinu $l = 2600$ mm, širinu $b = 2.600$ mm, a visinu $h = 1550$ mm.

Preša radi s tri para vertikalnih i četiri para horizontalnih pneumatskih stegača, koji se prema potrebi mogu pomicati, i time smanjiti ili povećati radni prostor.

Na samom stroju, pomoću ručnih razvodnika, moguće je odvojenim horizontalnim i vertikalnim stegačima upravljati radom preše.


Postoji uredaj i za iskapčanje jednog para stegača. Radni pritisak p ide do 10 atm.

Osim spomenutih izložaka, Tvornica strojeva Durdenovac ugоварala je na Proljetnom velesajmu još neke proizvode namijenjene drvnoj industriji: kompletnе transportere za vanjski i unutrašnji transport u drvnoj industriji, odnosne uredaje, sušare i parionice za drvo, te razne odljevke strojeva od sivog liva, bronce i aluminija.

Promatraljući i ocjenjujući mogućnosti ove naše tvornice, dolazi se do zaključka da bi se ona prvenstveno morala opredjeliti i usavršiti u proizvodnji svih vrsta transportnih uredaja drvne industrije (na primjer, sigurno bi se na našem tržištu mogli dobro prodati podizni stolovi za furnirsку proizvodnju ili industriju ploča) slično djelatnosti kojom se u SR Njemačkoj odlikuje tvrtka Trepel iz Wiesbadena (eventualno bi trebalo misliti na mogućnosti ostvarenja kooperacionih odnosa s njom).

Slijedeća dva važnija proizvoda u ovoj skupini izlagачa bili su strojevi japanske tvornice Marunaka (zastupljene od talijanskog izvoznika Alessandro Carrara iz Rima), prvi put izloženi na Zagrebačkom velesajmu.

On je nudio našim kupcima strojeve za površinsko dotjerivanje (brušenje, glađenje) drvnog materijala namijenjenog izradi pokućstva. Strojevi su vrlo brzi, rade bez buke a opremljeni su sustavom mogućeg ukljinjenja noža, pod raznim kutevima, a to je novost u tehnologiji završne obrade materijala. Detalji o ovim



Slika 3.—

strojevima dati su posebnom prilogu na str. 122.

U susjedstvu japanskog proizvođača, austrijska tvrtka J. Langzau-ner und Söhne KG iz Lambrechtena izlagala je strojeve za spajanje furnira (pomoću ljepljivog parira), tipa FKM 1000 i FKM 700 (stroj malih dimenzija ali velikog učinka). —

Njihovi mnogo važniji izložci bile su univerzalne tračne brusilice iz serije LZG, s mogućim duzinama brusnih traka do 6800 mm, širine do 150 mm; brzina brušenja 23 m u minuti kod 1400 okretaja (moguć rad sa strojem i pri 700 okretaju u minuti).

Austrijska tvrtka u mogućnosti je dobaviti vrečasti filterski uredaj za skupljanje izbrusaka pretodno spomenutih strojeva, i to odvojeno ili s tračnim brusilicama.

Zanimljiv eksponat istog proizvođača jest i jedan stroj iz serije LZ, tipa LZ 1, za rezanje furnira i ploče, dočim se za druge materijale, na primer ploče izrađene od umjetne mase ili pleksi-stakla, preporučuje tip LZ 3. Najveća korisna dužina ovih strojeva jest 3500 mm.

Cetvrti član ove skupine izlagacha bila je naša tvornica strojeva »Bratstvo« — Zagreb (zapravo, ona je imala svoje eksponate razdijeljene u dvije dvorane), koju na ovom mjestu spominjemo radi već poznate rastrožne tračne pile tipa RP-1500, koja je konstruirana


prvenstveno u svrhu zajedničkog rada s pilom trupčarom TA — 1400, i nju istovremeno raštice, dopunjuje te time bitno povećava kapacitet primarne prerade. Pomoću toga stroja mogu se preradivati sve vrste drva.

Tvornica »Bratstvo« je na sajmu prospektima upoznавала potencijalne kupce s čitavim nizom svojih prečnih kružnih pila serije PC. (Te pile ova naša tvornica proizvodi po svazu »Bankasten«, a osnovna im je prednost što ih je u proizvodnji moguće vrlo brzo preokrenuti iz lijeve u desnu izvedbu, ili obrnuto).

Treća skupina proizvođača strojeva namijenjenih drvnoj industriji smjestila se u paviljonu »Slovenijalesa«.

Vrlo interesantan i bogat eksponat bio je izložbeni prostor tvrtke Haffner iz Oetisheima (SR Njemačka). On je nudio čitav niz ručnih kružnih pila iz serije »KSU« i »KS«, zatim strojeve koji služe kod izrade prozora (obrada utora, oliva) — kao na primjer stroj »BEM 2«, te ručne glodalice iz grupe proizvoda »UH«.

U istom prostoru izlagala je naša već i na svjetskom tržištu poznata »Žičnica«, Ljubljana. Ona je nudila dvije visokookretljive (visokoturažne), nadstolne glodalice tipa »KOF-KP« i KOF-KS«.



Slika 4. —

Vrlo zanimljiva bila je izložena »Žičničina« stijena za lakanje s vodenom zavjesom, koja se dobavlja čak u izvedbi do visine 2450 mm (inace je uobičajena visina stijena 1950 mm, od čega je iskoristeno 1600 mm).

Kućište stijena za prskanje izrađuje se od pocićanog čeličnog lima, a podupiranjem kućišta čeličnim profilima postignuta je veća nosivost.

Kada za vodu električki je svarena od jakih SM — limova. Vlaženje vodom postiže se crpljenjem vode pomoću crpke. Voda se, naime, crpi iz kade za vodu i dolazi preko trostrukog filtra kroz cjevovod do mlaznica za prskanje i žljebova za vlaženje. Žljebovi i mlaznice mogu se odvojeno dotjerivati pomoću kliznika.


Važno je istaknuti da se stijena za prskanje izrađuje s dvije odvojene stijene za vodu.

Time se postiže koncentrirano isisavanje zraka na mjestu gdje je učin najjači.

U izloženom prostoru »Žičnice« mogli su se u prospektima dobiti svi podaci o sušarama koje proizvodi ova naša tvornica, na primjer za sušenje tvrdog drva (tip 2 SG) ili bilo koji tip serije »SGZ«, kao i sušare za meko drvo (tipovi »2 SCv« i »2 SCn«). Zapremina zadnje spomenutih kreće se od 18 do 72 m³.

U prostorima hale »Slovenijalesa« bila je izložena vrlo ukusna i zanimljiva maketa završne obrade ploča (sl. 4.), no taj postupak može se ukloniti i u proizvodnju pokušava. Tu maketu priredilo je specijalizirano poduzeće za industrijsku opremu »SOP« Krško (inženjerski biro).

Vrlo zanimljiva je poluautomatska preša »PAP«—16 (sl. 5.)



Slika 5. —

spomenutog poduzeća koja služi za izradu briketa od otpadaka.

Pomoću tog stroja mogu se izraditi briketi dimenzija 400 × 400 × 400 mm. Najveća sila stiskanja pri izradi briketa jest 6 t, vrijeme pre-

šanja 35 sek, a povratni hod preše 15 sek. Snaga elektromotora 3 kW, a težina preše 950 kg.

Na Proljetnom velesajmu bila je izložena pojedinačno i druga oprema i alati za primjenu u drvnoj industriji, ali s obzirom da su to već vrlo dobro poznati proizvodi, navest ćemo samo neke, kao na primjer proizvode »Železarne Ravne«. Ona se ističe širokim asortimanom noževa namijenjenih izgraditi furnira, alatima za proizvodnju ploča i veverica (sustav »Pallman« i »Hombak«), te noževima za blanjanje i sječenje.

Nadalje valja skrenuti pozornost naših potrošača na proizvode »Esco« — to jest spajalice za drvo (serije 58, 58/K ili 58/N), koje mogu spajati drvo različite tvrdoće spojnicama od tri do dvanaest mm.

Zapaženiji eksponat bila je i motorna pila tvrtke »McCulloch« USA tip »CP—70« (pila ima dva taktna horizontalna motor hlađen zrakom, cilindar 70 cm³, 7000 okretaja/min i gotovo stopostotni antivibracioni uređaj).

Ocenjujući u cijelini ovogodišnji Zagrebački međunarodni sajam pokušava i drvene industrije, dolazimo do zaključka da je to bila prvenstveno izložba finalnih proizvoda, a strojevi za drvenu industriju samo su upotpunjivali tu izložbu.

No izostanak nekih poznatih proizvođača moguće je opravdati time što se ovogodišnji Proljetni velesajam ukrštavao s dvije velike izložbe vrlo važne za drvenu industriju, a to su sajmovi u Hannoveru i Miljanu. Konačno, i u našoj zemlji nailazio je Beogradski sajam.

Sve u svemu, Proljetni zagrebački velesajam, ako ga promatramo s obzirom na izložene strojeve za drvenu industriju, nije u cijelosti ispunio sva očekivanja (iako se mora pohvaliti pokušaj organizatora da ga prireduju kao redovnu godišnju izložbu). Sigurni smo da će zato Jeneski sajam biti daleko bolji i potpuniji, jer konačno on već ima dugogodišnju tradiciju u čitavom poslovnom svijetu.

Inž. KRUM ANGELOV

Neki prijedlozi za poboljšanje HTZ u poduzećima za obradu drva

I. Značaj zaštite

Zaštita ljudi na radnim mjestima u poduzećima obuhvata niz mjera koje imaju za cilj očuvanje radne sposobnosti radnika i poduzimanje svih preventivnih mjera u cilju eliminiranja opasnosti koje bi mogle dovesti do povreda i nesretnih slučajeva na radu.

Bolja zaštićenost radnih mesta stvara kod radnika osjećaj veće sigurnosti na radu, bolje raspoloženje i pozitivnu motivaciju za kvalitativno i kvantitativno povećanje radnog učinka.

Razvoj proizvodnih snaga, sve složeniji strojevi i tehnološki procesi proizvodnje zahtijevaju i sprovođenje svih preventivnih mjera u cilju očuvanja zdravlja radnika, osiguranja ritmičkog funkcioniranja procesa proizvodnje i postizanja većih proizvodnih i ekonomskih rezultata u određenom vremenskom intervalu.

Tehnička zaštita obuhvata sve mjere tehničkog i organizaciono-ekonomskog karaktera te podizanje tehničkog i kulturnog nivoa uposlenih radnika u cilju sprečavanja nesreća na radu i profesionalnih oboljenja do kojih može doći uslijed nepravilnog rukovanja strojevima i uređajima, nepravilnog izbora materijala za preradu i obradu i sl. — pri kontaktu radnika sa sredstvima i predmetima rada u tehnološkom procesu proizvodnje i sl.

Broj povreda i izgubljenih radnih sati ima direktno negativan utjecaj na proizvodne i ekonomske rezultate osnovnih organizacija udrugrenog rada, a u vezi s tim i na poduzeće u cijelini.

Dajući mu takvo značenje, danas veći broj poduzeća za preradu drva imaju i posebne referente za poslove higijensko-tehničke zaštite na radu, kao i posebna higijenska i tehnička zaštitna sredstva.

Međutim, za poboljšanje higijensko-tehničke zaštite na radu, značajnu ulogu treba da poduzmu i tvornice koje proizvode strojeve i opremu, kao i ona poduzeća koja se bave specijalno projektiranjem i proizvodnjom zaštitnih sredstava.

Industrijski liječnici imaju u poduzećima specijalnu ulogu u poboljšanju higijensko-tehničke zaštite na radu i u eliminiranju

uzroka koji mogu dovesti do povrede i nesreće. Oni sa svojim savjetima treba da utiču na rukovodstvo poduzeća da se radnici rasporeduju na radna mesta, uzimajući pri tome u obzir, pored ostalih činilaca, i njihovo zdravstveno stanje. Da bi se zaštitilo zdravje radnika, nije potrebna samo stručna sprema i iskustvo onih koji se bave ovim problemima. Potrebno je također poznavanje privrednih, tehnoloških i organizaciono-ekonomskih problema industrijskih poduzeća i njihovih organizacionih jedinica. Radnike treba pravilno raspoređivati na radna mesta, uzimajući, pored ostalih činilaca, u obzir i njihovo zdravstveno stanje. U svim radnim jedinicama treba da se postave ormari s potrebnim ljekovima i sanitarnim materijalima.

Zdravstveno stanje radnika važan je činilac koji treba uzeti u obzir pri raspoređivanju radnika. Tako npr. gluhe radnike ne bi trebalo postavljati na radna mesta na kojima služi igrat presudnu ulogu u procesu reguliranja i kontrole stroja na kojem radnik radi.

Poseban zadatak ima industrijski liječnik pri stvaranju navike kod radnika za sistematsko i pravilno korištenje raspoloživih zaštitnih sredstava. Također treba ospozobi i dovoljan broj lica za pružanje pomoći u slučaju nesreće.

Ambulanta treba da se nalazi na približno jednaku udaljenost od središnjih pogona, kako bi se u slučaju potrebe moglo što prije intervenirati.

Medicinska zaštita obuhvata mjerne medicinske preventive pri započetljavanju samih radnika, a u cilju utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja, kako bi radnici bili pravilno raspoređeni na odgovarajuća radna mesta, prema njihovom zdravstvenom stanju, sposobnostima, kvalifikacijama, a i ličnim naklonostima za rad na odgovarajućim radnim mjestima. Više puta svi ovi uvjeti ne mogu biti zadovoljeni, kao npr. ako za jedno radno mjesto ima naklonstvu veći broj radnika približno istih sposobnosti, kvalifikacije, radnog iskustva i sl.

Obavezan liječnički pregled potreban je svim novoprimaljenim u poduzeću, a pored toga potrebno je

vršiti sistematski liječnički pregled uposlenih radnika u cilju blagovremennog otkrivanja eventualnih oboljenja i pružanja blagovremene liječničke intervencije oboljelima.

U poduzećima za preradu i obradu drva psiholog je isto tako jedan od važnih faktora koji može mnogo pridonijeti pravilnoj organizaciji higijensko-tehničke zaštite i eliminiranju uzroka koji bi mogli dovesti do povreda i nesretnih slučajeva. Ako je psihičko stanje nekog radnika u danom trenutku takođe da može dovesti do povreda i nesreće na radu, a koje će se sva-kako negativno odraziti i u raspoloženju drugih radnika, a u vezi s tim i na visinu proizvodnosti rada, psiholog treba da predloži mjerodavnim faktorima da se takav radnik privremeno premjesti na odgovarajuće radno mjesto. U znatnom broju poduzeća za preradu drva nema industrijskog psihologa. Ovaj problem je veoma aktuelan, i treba poduzeti efikasnije i hitnije mjere za njegovo rješavanje.

2. Preventivne mjere zaštite

Jedna od preventivnih mjera, koja koja ima pozitivne posljedice u razvijanju osjećaja za samozaštitu i oprezost pri radu na strojnim i ručnim radnim mjestima, sastoji se u tome da pri primanju na posao svaki radnik treba da bude upoznat od nadležnog poslovode sa specifičnostima radnog mesta, odnosno s opasnostima koje se na tom radnom mjestu kriju u procesu proizvodnje ako se nepravilno rukuje strojem, instrumentima, alatima, šablonima, predmetima rada i sl. — kao i s osnovnim principima HTZ na radu.

Električna instalacija i uređaji treba da se nalaze također u ispravnom stanju i da budu zaštićeni od vlage i požara. Kvarovi na električnoj instalaciji i uređajima treba da otklanjaju i uredaju električari, a ne radnici sa strojnim i ručnim radnim mjestima, kao što je slučaj u nekim industrijskim poduzećima.

Za ličnu zaštitu radnika potrebna su i odgovarajuća lična zaštitna sredstva, kao: zaštitne rukavice, naočale, pojasevi, radni kombinezoni, čizme, kožne kecelye, štinici za uši, zaštitna odijela protiv vlage, gu-

mene čizme, ogrtači, od gumiranog platna — već prema specifičnostima radnih mesta i opasnosti koji se na njima mogu pojaviti.

Pravila HTZ na radu u poduzećima za prerađu drva odnose se također na uposlene učenike u privredi — koji rade u poduzeću, tj. izvode praktičan rad: učenike srednjih stručnih škola koji se nalaze na praktičnoj obuci u poduzeću, studente za vrijeme dok se nalaze na praktičnom radu, strane državljane koji se posebnim dogovorima o razmjeni stručnjaka, u okvirima međunarodne tehničke pomoći, nalaze kod nas na radu.

Sve gore navedene osobe trebaju biti upoznate s propisima HTZ na radu, s Pravilnikom za HTZ u konkretnom poduzeću i dužne su da poštuju propise i ostale normativne akte koji reguliraju HTZ, sanitarno-higijenske uvjete, protiv-požarnu zaštitu i sl.

Referent higijensko-tehničke zaštite treba stalno da obilazi sva radna mesta, da bilježi nedostatke i preko mjerodavnih faktora da poduzima potrebne mјere za uklanjanje nedostataka u predviđenom roku. On također treba da radi na polju unapređenja HTZ u radnim jedinicama i u poduzeću u cijelini.

Pri tome treba da se koriste pozitivna iskustva naprednih poduzeća za prerađu drva u zemlji i inozemstvu, kao i najnovija naučna i tehnička dostignuća iz oblasti organizacije proizvodnje i higijensko-tehničke zaštite na radu i sl. Referenti takođe daju prijedlog nadležnim rukovodnicima za unapređenje, odnosno racionalizaciju HTZ na radu. Također vrše kontrolu dali radnici nose raspoloživa zaštitna sredstva, te provjeravaju da li radnici imaju izvjesne zamjerkе na funkcionalnost i konstrukciju raspoloživih individualnih i kolektivnih zaštitnih sredstava. Ako načinimo spisak zaštitnih sredstava koje treba da upotrebljavaju radnici na svakom radnom mestu — oblaženjem radnih mesta u različitim vremenskim intervalima, u toku smjene u određenom vremenskom intervalu i registriranjem postojećeg stanja (trenutnim opažanjima da li radnici nose ili ne nose zaštitna sredstva na radnom mestu), možemo doći do brojčanih podataka iz kojih se može sagledati stepen korištenja raspoloživih zaštitnih sredstava. Na osnovu proučavanja uzroka nedovoljnog korištenja zaštitnih sredstava možemo predložiti i poduzeti mјere za poboljšanje postojećeg stanja. U nekim poduzećima za prerađu drva, za vrijeme naših proučavanja, konstatirali smo da pojedini radnici nose kući zaštitna sredstva s kojima su zaduženi, te dolazi i do toga da ih pojedinci zaborave kući, uslijed čega ih ne koriste na radnim mjestima. Zato u poduzeću treba odrediti mesta za smještaj raspoloživih zaštitnih sredstava — ormariće i sl.

Mjere opće higijene imaju za cilj da se osiguraju higijenski uvjeti u svim radnim prostorijama, kako bi se zaštitio život i zdravlje uposlenih radnika. Kupatila, nužnici, kao i odjeljenja za održavanje lične higijene žena treba uredno održavati. Posebno treba obratiti pažnju da u radnim prostorijama bude pravilno osvjetljenje radnog prostora i radnih mesta, pravilna izmjena zraka, te odgovarajuća temperatura i vлага uzduha. Treba poduzeti i mјere oko eliminiranja štetnog djelovanja prasine i buke.

Referent HTZ vodi statistiku i evidenciju povreda i nesrećnih slučajeva na radu, te predlaže mјere za unapređenje HTZ na radnim mjestima, u radnim jedinicama i poduzeću u cijelini.

Sličan zadatak imaju i Komisije za HTZ kao organ radničkog savjeta poduzeća. Članovi ove komisije najmanje dva puta u toku mjeseca treba da obilaze sva radna mesta, te da zapisnički konstatiraju zapažene nedostatke kao i da predlaže mјere za eliminiranje nedostataka u najkraćem vremenskom intervalu. Oni treba da pridonesu smanjenju nesrećnih slučajeva po dizanju tehničkog i kulturnog nivoa uposlenih radnika.

Pravilna ishrana radnika, uzimajući pri tome u obzir vrstu i težinu radova koji radnici obavljaju na radnim mjestima, a vodeći pri tome brigu i za dovoljno kaloričan efekat ishrane, kao i za ocjenu obroka — od velikog je značaja za poboljšanje higijensko-tehničke zaštite na radu i za postizanje većih proizvodnih i ekonomskih rezultata.

Veoma je pozitivno što su neka poduzeća uvela besplatni topli obrok, dok druga dotiraju i preko, 60% od cijene koštanja po jednom obroku. Pravilna ishrana predstavlja temelj zdravlja, i na nju treba обратiti najveći pažnju. Uložena sredstva u poboljšanje ishrane radnika vratit će se poduzeću u povećanom iznosu, jer pravilna ishrana omogućava znatnije povećanje radnog efekta.

Odgovornosti radnika i rukovodećih kadrova treba da budu jasno definisane i u pravilniku za sistematizaciju radnih mesta i u ostalim normativnim aktima radne organizacije. U nekim poduzećima postoje i pravilnici koji reguliraju odgovornost svakog pojedinca na radnom mestu.

Pri rekonstrukciji i modernizaciji poduzeća i pri sprovođenju odgovarajućih izmjena u tehnološkom procesu proizvodnje, potrebno je postotati i propise HTZ na radu.

Invalide trada također treba raspoložiti na odgovarajuća radna mesta uzimajući pri tome u obzir, posred ostalih činilaca, i njihovo zdravstveno stanje, te stepen invaliditeta. U pravilniku za HTZ također treba predviđati i radna mesta na kojima se mogu upošljavati invalidi rada. Ovo može biti regulirano i u

pravilniku o sistematizaciji radnih mesta.

strojevi, aparati, alati, uredaji, instalacije i ostala sredstava koja se upotrebljavaju u procesu proizvodnje treba da se nalaze u tehnički ispravnom stanju.

U cilju racionalnijeg iskorištenja raspoloživih sredstava rada i eliminiranja opasnosti od povreda i nesreća na radu te postizanja boljih proizvodnih i ekonomskih rezultata, potrebno je da postoje i pravila za iskorištenje sredstava rada.

3. Proučavanje stanja HTZ na radu

U poduzećima za prerađu drva potrebno je sistematski proučavati, uzroke nesreća kretanja nesreća i sl., u cilju poduzimanja odgovarajućih mјera za poboljšanje postojećeg stanja.

Ovdje se daju samo neke napomene koje bi mogle koristiti referentima HTZ kao i ostalima koji se bave proučavanjem HTZ na radu.

Proučavanja treba da idu u tom pravcu da se prvo sagleda današnje stanje (HTZ), zatim se ukazuje na propuste i nedostatke i na kraju predlože mјere za poboljšanje HTZ.

3.1. Organizacija HTZ

— Kako je organizirana HTZ u vašem poduzeću (navesti broj lica koja se bave problematikom HTZ, a nalaze se u redovnom radnom odnosu)?

— Odgovara li kvalifikacioni profil referenta HTZ zahtjevima tog veoma plemenitog i odgovrnog posla?

— Kakav profil kadrova bi najbolje odgovarao za HTZ i koji su najefikasniji putevi za njihovo stручno, praktično i naučno usavršavanje i sposobljavanje?

— Kakav je djelokrug rada, kompetencije i organizaciona povezanost službe HTZ s ostalim sektorima i službama u poduzeću?

— Kakvo mjesto zauzima HTZ u organizacionoj šemi poduzeća?

— Šta bi trebalo poduzeti da se postojeće stanje poboljša?

— Na koje probleme iz oblasti HTZ ova služba treba da usmjeri svoje djelovanje?

— Postoji li u poduzeću plan za racionalizaciju higijensko-tehničke zaštite na radu?

— Postoji li nerazumijevanje ili možda nedovoljna podrška od strane organa samoupravljanja, sindikalne organizacije i radnika u odnosu na probleme higijensko-tehničke zaštite na radu?

— Da li se sprovođenje mjera HTZ i nabavka zaštitnih sredstava planira prije početka svake poslovne godine?

— Ko sastavlja ove planove i da li je njegova stručna spremu zadovoljavajuća?

— Kakva je suradnja službe HTZ sa zdravstvenom stanicom (ukoliko postoji u poduzeću), u čemu se sastoje i kako se ona može unaprijediti?

— Da li je pravilnik HTZ postavljen na vidnim mjestima u radnim jedinicama kako bi se radnici upoznali s propisima HTZ?

— Da li je u poduzeću izrađen dugoročni plan za poboljšanje radnih uvjeta?

— Da li se u poduzeću vrše mikroklimatska mjerenja (kretanje temperature, vlage, cirkulacija zraka i sl.)?

— Na kakve zaključke upućuju ova mjerenja?

— Ko odobrava puštanje u pogon novih strojeva?

— Da li se i na koji način vrši upoznavanje novih radnika s radnim mjestima i eventualnim opasnostima na radnim mjestima ukoliko se ne poštuju propisi HTZ na radu?

— Da li se u poduzeću organiziraju predavanja, kursevi i seminari u cilju obogaćivanja znanja radnika s najnovijim naučnim i tehničkim dostignućima iz oblasti HTZ na radu?

— Koliko je takvih predavanja, seminara i kurseva iz oblasti HTZ održano u zadnjih 3 godine?

— Ko finansira ove kurseve i seminare i da li je učeće radnika iz neposredne proizvodnje zadovoljavajuće?

— Koliko sredstava je utrošeno u zadnje 3 godine, posebno po pojedinim godinama, za:

- a) poboljšanje radnih uvjeta
- b) lična zaštitna sredstva
- c) zaštitu strojeva i uredaja

— Koliko je poduzeće dobilo sredstava od Zavoda za socijalno osiguranje u posljednje tri godine na ime poboljšanja uvjeta i higijensko-zdravstvene zaštite radnika?

— Da li se sredstva namijenjena za poboljšanje HTZ na radu namjenjene koriste?

— Da li se vrši testiranje znanja radnika iz oblasti HTZ?

— Da li su rezultati testiranja zadovoljavajući?

- Sto bi trebalo ovdje poduzeti?

3.2. Lična zaštitna sredstva

— Ima li poduzeće na raspaganju potreban broj zaštitnih sredstava za svako radno mjesto posebno?

— Koja još zaštitna sredstva treba nabaviti?

— Tko u poduzeću vrši nabavku i određuje koja lična zaštitna sredstva i kojeg kvaliteta treba nabaviti?

— Postoje li lična zaštitna sredstva koja se koriste od više lica i koja su ta sredstva?

— Ima li u poduzeću posebna radionica ili možda odjelenje za izradu određenih zaštitnih sredstava?

— Imaju li radnici neke primjedbe na funkcionalnost konstrukcije raspoloživih ličnih zaštitnih sredstava?

— Upotrebljavaju li radnici raspoloživa zaštitna sredstva? Ukoliko ih ne upotrebljavaju redovito, koji su uzroci i što treba poduzeti?

— Da li se sistematski proučava stepen korištenja raspoloživih zaštitnih sredstava?

— Ko vrši ova proučavanja i na kakve zaključke ona upućuju?

— Da li zaštitna sredstva imaju određena mesta za njihov smještaj nakon završetka rada?

— Ima li slučajeva da pojedini radnici nose kući zaštitna sredstva s kojima su zaduženi?

— Dolazi li do toga da ih pojedinci zaboravljaju kući te ih uslijed toga ne koriste na radnim mjestima?

— Sto bi trebalo ovdje poduzeti?

3.3 Povrede na radu

— Da li služba HTZ — već prema veličini poduzeća — analizira uzroke povreda i obolenja uposlenih i što te analize pokazuju?

— Koliko se nedotataku otkloni od ukupnog broja nedostataka koje utvrdi inspekcija rada u toku jedne poslovne godine?

— Koliko puta u toku godine komisija HTZ kao organ radničkog savjeta obilazi sva radna mesta u radnim jedinicama u cilju proučavanja stanja higijensko-tehničke zaštite na radu na radnim mjestima, u pogonima i odjeljenjima, i da li se poduzimaju neke mjere za poboljšanje HTZ na radu; koje su to mjeru i dali se one sprovode u operativi?

— Kakva je kvalifikaciona struktura komisije za HTZ i da li je ona zadovoljavajuća?

— Odgovara li komisija po svom kadrovskom sastavu zahtjevima konkretnog posla?

— Da li je radnicima osigurana prva (hitna) pomoć u slučaju nesreće?

— Kakvu stručnu spremu imaju lica koja tu pomoći ukazuju?

— Da li je ona zadovoljavajuća i da li je ona na potrebnom stručnom nivou?

— Ima li dovoljan broj priručnih apoteka i da li su one nabavljene potrebnim lijekovima i sanitarnim materijalima?

— Proučava li se uticaj osnovnih čimljeva HTZ, kao: dan u tjednu, sat u toku smjene, smjena, mjesec u toku godine u koji se najčešće javljaju povrede, uticaj meduljudskih odnosa na pojavu nesretnih slučajeva na radu, uticaj korištenja slobodnog vremena radnika na povjavu i karakter nesretnih slučajeva na radu i sl.?

— Da li se proučavaju razni čimlici radne okoline?

— Postoje li u poduzeću priručnici za HTZ na radu i da li su oni napisani pristupačnim stilom kako bi ih radnici mogli lakše razumjeti?

— Da li su povrede na radu u padu ili u porastu (posmatrati period od najmanje 3 godine)?

— Sto bi trebalo ovdje poduzeti?

— Postoje li specijalna uputstva za reguliranje radnog i praznog hoda stroja (puštanje, zaustavljanje i sl.)?

— Koliko puta godišnje organi inspekcije rada obilaze poduzeće u vezi s HTZ?

— Da li se primjedbe inspekcije rada blagovremeno provode u život?

— Da li je unesrećenim radnicima osiguran hitan prijevoz do najbliže medicinske ustanove radi liječničke intervencije ili se možda dugo čeka na prijevozna sredstva, te se time pogoršava zdravstveno stanje radnika nakon povrede?

— Sto bi trebalo ovdje poduzeti?

— Da li je ambulanta u poduzeću na približno jednakoj udaljenosti od pogona?

— Da nije ambulanta možda suviše udaljena od pogona?

— Sto bi trebalo ovdje poduzeti?

— Kakav utjecaj imaju povrede, nereće na radu, bolovanja i sl. na visinu proizvodnosti rada i na dohodak koji se ostvaruje u određenom vremenskom intervalu?

— Da li se u poduzeću organiziraju kursevi, seminari i simpozijumi iz oblasti zaštite na radu?

— Da li su sanitarno-higijenski uvjeti u poduzeću na potrebnoj visini?

— Postoje li u poduzeću svačionicice, trpezarija, kupatila kao i posebna odjeljenja za održavanje lične higijene žena?

— Da li se sanitarni čvorovi i drugi objekti namijenjeni poboljšanju sanitarno-higijenskih uvjeta u poduzeću nalaze u ispravnom stanju i da li se oni pravilno i redovito koriste?

— Da li je radnicima osigurana kvalitetna i kalorična ishrana, prema vrsti i težini posla koji obavljaju, a po veoma pristupačnoj cijeni?

— Kakve su mogućnosti poduzeća da se radnicima dijeli po jedan topli besplatni obrok?

— Kakva je participacija iz fonda zajedničke potrošnje u cijeni koštanja po jednom obroku u poduzeću?

3.4. Invalidi rada

— Da li su u poduzeću posebnim pravilnikom određena radna mjesta na kojima treba da rade invalidi rada?

— Koliko ima takvih mesta i da li su ona popunjena?

— Ko vodi brigu o zaposlenim invalidima rada i kakvi problemi nastaju u poduzeću zbog zapošljavanja invalida rada?

— Da li je poduzeće prilagodilo neko radno mjesto ili radionicu za osposobljavanje invalida rada?

— Da li je poduzeće osiguralo stručne radnike za obučavanje invalida rada ili poduzelo neke druge mјere za prekvalifikaciju radnika s umanjenim radnim sposobnostima?

— Da li se u poduzeću dovoljno zna o problematici (o problemima) invalida rada?

— Da li se u poduzeću vodi efikasna i potpuna evidencija o invalidima rada?

— Imamo li svakodnevnu sliku o radu invalida?

— Koliko se kontaktira s invalidima rada?

— Da nisu možda invalidi rada zapostavljeni ili prepusteni sami sebi?

— Postoje li u poduzeću industrijski psiholozi?

— Postoje li u poduzeću socijalni radnici?

— Postoje li u poduzeću industrijski liječnici?

— Da li socijalni radnik i psiholog poduzeća održavaju redovne kontakte (razmjena mišljenja u cilju sagledavanja problema invalida rada) s invalidima rada?

— Da li se ovi kontakti obavljaju po planu?

— Da li se rukovodioči radne jedinice dovoljno interesiraju o problemima i teškoćama na koje naiže invalidi rada?

— Da li oni poduzimaju efikasnije i blagovremene mјere za rješavanje aktuelnih problema invalida rada?

— Što bi trebalo ovdje poduzeti?

— Zadovoljava li nivo informiranosti organa samoupravljanja o problematični invalida rada?

— Da li se o invalidima rada u radnoj organizaciji vodi organizirana i planska brig?

— Da li je društvena afirmacija invalida rada zadovoljavajuća?

— Da li se invalidi rada osjećaju kao ravnopravne ličnosti u procesu stvaranja društvenih i drugih vrijednosti?

— Da li se radnici raspoređuju na radna mesta i prema njihovom zdravstvenom stanju?

3.5 Problem starih i iznemoglih radnika

— Koliki je broj starih radnika koji, zbog toga što ne mogu više ispunjavati normu ili zbog toga što uslijed starosti i iznemoglosti ne mogu više obavljati teške poslove, treba premjestiti na lakša radna mesta?

— Koliko je takvih radnika premešteno u zadnje 3 godine?

— Tko određuje da te radnike treba premjestiti na lakša radna mesta: neki organ poduzeća ili možda liječnička komisija?

— Kakva je struktura tih radnika (po kvalifikacijama, godinama starosti, radnog staža i sl.)?

— Kako je riješen problem njihove zarade? Odgovara li njihova zarada troškovima života?

— Da nisu možda ovi radnici zapotvjetni u poduzeću?

— Koliko je takvih iznemoglih radnika otpušteno iz poduzeća u zadnjih 3 godine (navesti njihov broj, radni staž, kvalifikacionu strukturu, godine života i sl.)?

— Da li se problem starih i iznemoglih radnika razmatra na sjednicama organa upravljanja, stručnog kolegija i na sjednicama društveno-političkih organizacija?

— Koje u odluke i zaključci donijeti i da li su sprovedeni u život.

J. Krpan

»SUŠENJE I PARENJE DRVA«

Drugo prerađeno i prošireno izdanje

DJELO SE MOŽE NABAVITI U INSTITUTU ZA DRVO — ZAGREB,

ULICA 8. MAJA 82.

Cijena djela iznosi 60 dinara. Đaci i studenti isto mogu nabaviti uz cijenu od 50 dinara.



PRILOG KEMIJSKOG

„CHROMOS KATRAN TVORNICA BOJA I

Poliester lakovi

Poliester lakovi primjenjuju se u našoj industriji pokuštva više od jednog decenija. S njihovom proizvodnjom i primjenom imamo velika iskustva, ali praksa nam je pokazala da to »mezimče« među lakovima znade često neugodno iznenaditi i zato, kolikogod se kaže o tim lakovima — uvijek je premalo rečeno.

Poliester lakovi bitno se razlikuju od klasičnih lakova po načinu primjene i kemijsku vezanju. Njihova primjena je veliki kvalitetni skok u tehnologiji površinske obrade drva. Površine lakirane ovim lakovima otporne su na razrijedene kiseline, lužine, mnoga organska otapala i sredstva koja nalaze primjenu u domaćinstvu. Tehnološki proces površinske obrade je kraći, brži, jednostavniji od drugih lakova, — pa se njegovom primjenom postižu velike uštede na vremenu obrade i radnom prostoru. To su osnovni razlozi zbog kojih su prodri i prodriv u tehnologiju površinske obrade onih pokuštvenih predmeta gdje se zahtijevaju površine visoke kvalitete.

Kod svih ostalih lakova — smola je otopljena u otapalima koja sušenjem hlače. Otapala i razredjivači služe da snize viskozitet lakova i tako omoguće namašanje. Poslije lakanja, otapala hlače, tako da na površini ostane relativno mali dio suhe tvari.

Poliester-lakove možemo nazvati — tekuća plastična folija koja kemijskim procesom polimerizacije prelazi u krutu tvar, stvarajući tako na površini drva film koji je po nekim osobinama sličan laminatu (ultrapasu).

PE-lak ne sadrži otapala koja hlače, nego strol u kojem je otopljeni poliester-smola, a koji ulazi zajedno sa smolom u kemijsku reakciju, stvarajući pri tome čvrsti film laka samo sa cca 2% hlapivih tvari. PE-lakovi u užem smislu su nezasićene poliester-smole, otopljene u stirolu. To su makromolekularni spojevi koji u svojem lancu imaju dvojne veze, na koja se veže aktivni strol. Prelaz iz tekućeg u kruto stanje nastaje uz prisustvo katalizatora i ubrzivača. Katalizator se djeleovanjem ubrzivača raspada na radikale, radikal se veže na strol i čini ga aktivnijim, a time se aktiviraju reaktivna mjesta u makromolekularnom lancu poliester-smole. Tako nastupa reakcija, a time otvrđivanje smole. Katalizatori su organski peroksidi, a ubrzivači otopine soli metala, a najviše soli kobalta.

Po načinu primjene, PE-lakove možemo podijeliti na lakove:

- za lijevanje s dvije glave
- za lijevanje s reaktivnim temeljem

- za lijevanje s reaktivnim temeljem »mokro na mokro«
- za štrcanje

Osim toga, možemo ih podijeliti na parafinske i besparafinske tipove, za horizontalno i vertikalno nanašanje, te ubrzano sušenje UV zrakama.

PE-lakove i njihove komponente treba uskladištavati kao i druge lakove prema propisima za lako zapaljive materijale. Oni imaju ograničeno vrijeme upotrebe i zato ih se ne smije najednom nabavljati u većim količinama. Preporučuje se uskadištenje u hadnjim i mračnim prostorijama, jer se time produžuje vrijeme upotrebljivosti. Ne smiju se uskladištavati kod temperaturu ispod točke smrzavanja. Opadanjem temperature opada topivot parafina, koji se onda taloži po stijenkama posude ili pliva u obliku bijelih komadića u laku. Tako ohladeni poliester-lak treba obavezno prije upotrebe temperirati u zagrijanoj protoriji. Ubrzano zagrijavanje nije preporučljivo, jer može doći do otvrđivanja i grešaka u procesu sušenja.

Kod temperatura iznad +25°C, poliester-laku se snizuje vijek trajanja, odnosno upotrebljivosti, jer može doći do želiranja, iako u laku nisu prisutne komponente koje ubrzavaju reakciju. Vrijeme upotrebe računa se od dana proizvodnje. PE-lakove i njihove komponente treba utrošiti u propisanom vremenskom razdoblju, jer nakon toga proizvođač ne garantira za njihovu kvalitetu ni sistem primjene.

Radne prostorije moraju biti dobro ventiliранe zbog toksičnosti i opasnosti od požara. Temperatura zraka, laka i ploha koje se lakanju treba biti između 18—25°C, a relativna vлага zraka 60—70%. Ako je temperatura laka niža od +18°C, treba je indirektnim zagrijavanjem podići. Za vrijeme lakanja lijevanjem, treba temperaturu laka povremeno kontrolirati. Kod temperatura viših od +25°C, reakcija će se odvijati sviše brzo, zbog čega može doći do raznih teškoća, kao npr. slabog razlijevanja filma, zaostajanja mjehurića u filmu laka, parafin dovoljno ne ispliva na površinu, pa je zaštitni parafinski sloj pretanak, što uzrokuje sporije sušenje. Kod temperatura nižih od +18°C, usporava se reakcija polimerizacije, a može i potpuno izostati. Osim toga, kod nižih temperatura parafin može iskrastilizirati i u filmu laka može doći do raznih grešaka.

Drvo koje se lakanje treba imati sadržaj vlage 8—12%. Površine ne smiju imati masnoća, smola ni mrlja od bilo kakvih kemijskih sred-

KOMBINATA KUTRILIN" LAKOVA

stava. Lak treba pripremati prema uputstvima proizvođača. Pri tome se treba točno pridržavati preporučenih omjera katalizatora i ubrzivača. Dodatak prevelikih količina komponenata uzrokuje neravnu površinu zbog čega se poliester-lak teže brusi. Premale količine komponenata u laku mogu biti uzrok nedovoljnog otvrđivanja laka.

Prije svakog lakiranja, potrebno je provjeriti ispravnost glave stroja. Naročito je to važno kod lijevanja s dvije glave, jer, zbog nejednolikog nanašanja, dolazi do nepravilnog miješanja komponenata, što može uzrokovati nepotpuno otvrđivanje, neravnost površina i dr.

Poliester-lak i neke vrste nitrolakova (temeljni, mat i polumat lakovi) ne smiju se štrcati u istoj kabini, jer u filmu laka može doći do grešaka koje se obično očituju u pojavi stvaranja većih ili manjih kratera. Poliester-lak, radi svojeg elektronskog naboja privlači čestice spomenutih lakova, a pošto se ovi lakovi ne podnose, na mjestu gdje padne čestica ovih lakova stvara se krater, čija veličina ovisi o veličini čestice spomenutih nitrolakova.

Vrste drva koje sadrže masnoće i smole (lipa, bor, palisandar, afrička ruža i neke druge egzote) nije moguće lakirati PE-lakovima bez prethodnog nanašanja odgovarajuće izolacije. Izolacije za poliester-lakove obično su lakovi na bazi poliuretanskih smola (DD), koji dobro prianjanju uz površinu drva.

Za furniranje je nabolje upotrebljavati karbamidno ljepilo, koje ne djeluje štetno na PE-lakove. Ostala ljepila nisu naročito pogodna. PVA-c ljepila, u kontaktu s otapalima iz lakoča, cmekšavaju ga, pa se često poznavaju sljubnice, a naročito ako nisu dobro priljubljene. Čista glutinska ljepila ne djeluju štetno, ali razni konzervansi, koji se ponekad dodavaju, mogu nepovoljno utjecati.

Sljubnice furnira moraju se lijetipiti trakama koje imaju neutralno ljepilo. Ukoliko na površini drva ostaju tragovi trake, takav se lijeplivi papir ne smije upotrebljavati. Ako se površina drva čisti od mrlja eksalnom ili solnom kiselinom, površine poslije čišćenja treba dobro oprati i osušiti. Ostaci lužine ili kiseline na površini drva djeluju na otvrđivanje i prianjanje laka. Nakon bijeljenja drva vodikovim superoksidom, uz dodatak amonijevog hidroksida, nije potrebno pranje vodom.

Močenje (bajcanje) treba vršiti močilima koja se podnašaju s poliester lakovima, a potrebno ih je uvijek prethodno provjeriti, ako u prospektima provođača nije drugačije propisano. Na neka močila djeluju organski peroksidi, razrajući ih i mijenjajući im boju. Ima močila

koja smanjuju prianjanje filma laka i utječu na njegovo otvrđivanje. U posljednje vrijeme mnogo se upotrebljavaju, odnosno primjenjuju, temeljne boje koje imaju veliku prednost pred vodenim močilima, jer nije potrebno sušenje, pa se lak može nanositi odmah iza temeljne boje. Nije moguće primjenjivati sve temeljne boje, nego isključivo one koje su namijenjene za poliester-lak, jer druge više ili manje mijenjaju boju. Npr. nitro temeljne boje ne smiju se upotrebljavati kada se lakiра poliester-lakom.

Poznato je da je prianjanje PE-laka nešto slabije od prianjanja drugih lakovaca, radi toga što poliester-lak dovoljno ne »kvasi« podlogu. Da se izbjegne ta ponekad neželjena posljedica i poboljša prianjanje filma PE-laka, preporuča se najprije nanijeti lak za izolaciju. To je poliuretanski lak niskog viskozitetra, koji dobro prianja uz podlogu drva, a poliester opet dobro prianja na ovaj lak. U praksi se ovaj putopak rijetko primjenjuje, osim kada se lakiра vrste drva koje sadrže masnoće.

Filmovi PE-lakova znatno su postojaniji na svijetlu nego filmovi nitrolakova, kiselot-otvrđavajućih i DD-lakova. No dužim djelovanjem ultravioletnih zraka, i oni mijenjaju boju. Ta promjena se više uočava na svjetlijim nego na tamnijim vrstama furnira, više na bijeljenom nego na nebrijeljenom drvu.

Sposobnost brušenja poliester-lakova raznih proizvođača može se prilično razlikovati, i to samo u brušenju parafinskog sloja, dok gotovo nema razlike u brušenju samog laka, tj. kada je skinut parafinski sloj.

Poliester-lakovi mogu se nanašati na površine raznim postupcima, kako je to prethodno spomenuto. U ovom kratkom prikazu opisat će se nekoliko sistema obrade kojih se najviše primjenjuju.

1. Sistem obrade — štrcanjem

Štrcanje se izvodi klasičnim pistolama, s otvorom sapnica $1,8 \times 2,0$ m, a pritiskom zraka cca 2,5 at

Komponente se miješaju u slijedećim omjerima:

100 tež. dij. Chromoplast 0 mat br. 7586.

0,5 — 0,7 tež. dijelova Chromoplast ubrzivača za špricanje 7594.

8 — 10 tež. dijelova Chromoplast katalizatora BE 7598.

Smjesu treba prije štrcanja razrediti do 5% Chromoplast razredjivačem br. 7600. Smjesa je upotrebljiva kod normalne temperature do 20 minuta. Nanosi se u dva sloja, u količini 220 — 250 gr/m². Vrijeme želiranja prvog sloja iznosi od 10—30 minuta, ovisno o temperaturi radnog prostora i količini dodanih komponenata.

2. Sistem obrade s reaktivnim temeljem

Chromoplast reaktivni temelj br. 7516/S nanosi se u količini 80 — 100 gr/m². Može se nanositi štrcanjem ili lijevanjem. Nakon sušenja od 2—6 sati nanosi se špricanjem ili lijevanjem PE-lak koji se miješa u slijedećim omjerima:

100 tež. dijelova Chromoplast mat. br. 7589.

1 tež. dio Chromoplast ubrzivača br. 7571.

Nanos u dva sloja, kao kod toč. 1.



Iz tvornice boja i lakova

3. Sistem obrade s reaktivnim temeljem »mokro na mokro«

Chromoplast reaktivni temelj br. 7516/MM nanosi se valjkastim strojem (valc mašinom) u količini od 30 — 40 gr/m², a odmah iza njega se na stroju za lijevanje (gis mašini) nanosi Chromoplast mat lak br. 7989, u koji se prethodno doda 1% Chromoplast ubrzivača br. 7571. Nanos u dva sloja. Kod ovog sistema, reaktivni se temelj može obojiti dodatkom Chromoplast temeljnih boja ili pasta, u količini do 30%.

4. Sistem obrade s dvije glave (1:1)

Ovaj sistem se izvodi na stroju za lijevanje s dvije glave, tako da se u prvu glavu stavlja:

100 tež. dijelova Chromoplast mat laka br. br. 7589/A

6—7 tež. dij. Chromoplast katalizatora CE br. 7597

U drugu glavu se stavlja:

100. te. dijelova Chromopplast mat-laka br. 7589/B.

— 2 tež. dijela Ubrzivača za lijevanje br. 7571.

Lak se istovremeno lijeva na obje glave u količini 220—250 gr/m² za svaki sloj.

Površine obradene bilo kojim sistemom mogu se dalje obradivati na visoki sjaj, mat ili onda se površina brusi brusnim papirom br. 320, a potom 400. Nakon toga se vrši poliranje. Ako se želi mat ili polumat efekat, onda se površine nakon brušenja još obrađuju jednokomponentnim ili dvokomponentnim kiselootvrđavajućim lakom (Cromacidom ili Chromodurom), ili DD lakovima (Chromodenima) željenog postotka sjaja.

M. RAŠIĆ

exportdrvo - proizvodnja - tržište


OVAJ PRILOG ZA ČITAOCE „DRVNE INDUSTRIJE“
I ZA SVOJE POSLOVNE PARTNERE PRIPREMA
SLUŽBA ZA PRAĆENJE TRŽIŠTA „EXPORTDRVA“

INFORMATIVNI BILTEN

U POVODU 55. OBLJETNICE POČETKA
INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA U KARLOVCU

U EXPORTDRVU DIP KARLOVAC PUŠTENA U POGON NOVA PILANA

Drvno — industrijsko poduzeće Karlovac, koje je prije dvije godine ušlo u sastav integracionog sistema Exportdrv-a, nedavno je zakoračilo u novu etapu svog razvijanja, puštanjem u pogon novog kompleksa prve faze pilanske prerađevištva. Pošto se ovim dogadjajem ujedno memorira 55 godina od početka industrijske prerađevištva drva u Karlovcu, to ćemo i ovdje podsjetiti na neke datume i drvarske tradicije ovog kraja.



Nova sortirnica piljene građe uz kompleks prve faze pilanske prerađevištva u DIP-u Karlovac

IZ DRVARSKE HISTORIJE KARLOVCA


Arhivski materijali registriraju obrtničku obradu drva u Karlovcu još od 1903. — godine pa i ranije, ali kao početak industrijske prerade markantno je značajna 1918. godina. Naime, u to vrijeme poznata firma »Našićka« DD podiže u Karlovcu pilanu s 4 jarmaće, čija je namjena bila da preradi hrastovu oblovinu.

Područje koje se prostire od Vrginmosta do Jastrebarskog, sa šumskim fondom od 260—280.000 m³ godišnjeg etata totalne mase, osiguravalo je godišnje blizu 80.000 m³ hrastove oblovine, što je bila solidna sirovinska baza za industrijski razvoj pilanske prerade. Ovdje treba napomenuti da se u to vrijeme pilanska prerada oslanjala uglavnom na hra-


stovinu, dok se bukovina uopće nije rezala, jer je imala vrlo ograničeno područje primjene.

Uspješan start s pilanom uvjetovao je daljnji industrijski razvoj.

Godine 1920. ista firma, tj. »Našićka DD«, otvara pogon *impregnacije*, a iste godine Karlovac dobiva i *tvornicu namještaja* iz savijenog drva. Ova tvornica nakon 7 godina mijenja vlasnika (Lederer) koji dalje posluje po dimenom »Pitagora«, a proizvodi savijeni i uredski namještaj, koji se izvozi čak u Ameriku, ali 1933. godine firma propada. Godine 1921. gradi se *tvornica parketa s pilanom*, koja naprije ima 2 a zatim 4 jarmaće. To je bila investicija kompanjona Fi-



Dopravali i zastarjeli
Pilanski pogon u Exportdrvnu DIK Karlovac



šer — Rendeli koji se kasnije razdvajaju. Fišer zadržava proizvodnju parketa, radi u 4 linije i proizvodi u jednoj smjeni 100.000 m² parketa godišnje, dok Rendeli otvara pogon s tri linije strojeva. Godine 1932. Fišer otvara tvornicu *drvne galanterije*.


Uz imena Fišer — Rendeli vezan je početak industrijske prerade bukovine, koju djelomično izvoze u vidu piljene građe, a djelomično preraduju u parket.

U međuvremenu otvaraju se još neki industrijski objekti, kao npr. pilana »Miheljac« na Kupi, koja radi sve do 1956. godine, zatim pilana »Marčinko«, pilana »Kajfeš« (izgorjela 1935. godine.)

Poslijeratni razvoj drvne industrije u Karlovcu nastavlja se na zatećenim kapacitetima i već uhodanoj tradiciji pilanske i parketarske proizvodnje.


Godine 1946. osnovano je poduzeće »Petra Gora« kao preteča današnjeg Drvnog-industrijskog poduzeća. Ono nasljeđuje nekadašnju pilanu »Našičke« koja sve do današnjeg dana ostaje kao osnov industrijske prerade drva u Karlovcu, uz izvjesne adaptacije samog gradevinskog objekta i bez bitnih rekonstrukcija instalacija.

U okviru »Petrove gore« razvija se takođe proizvodnja parketa, s tim što se ona modernizirala, znatno povećala kapacitet i proširila assortiman.



▲ Stovarište trupaca s novim portalnim kranom

▼ Novi pogon primarne pilanske prerade




U poslijeratnom periodu bilo je pokušaja da se u Karlovcu organizira finalna prerada, najprije u vidu galanterije, a kasnije u vidu komandnog namještaja, te je u tu svrhu 1947. godine podignuta posebna hala. Nažalost, ova se proizvodnja nije uspjela afirmirati, te se 1963. godine pogon zatvara kao »neretabilan«.

EXPORTDRV — OOUR DIP KARLOVAC

Ocenjujući situaciju u današnjem DIP-u kroz faze razvitka drvne industrije Karlovca prije rata, između dva rata i poslije rata, dolazi se do zaključka koji upozorava na stagnaciju u ovom poslijeratnom periodu. To je bio povod da se još unatrag nekoliko godina počelo raditi na modernizaciji pilanske prerade, a povezivanje s Exportdrvom dalo je podstrek da se to i realizira, kao i da se definiraju pravci budućeg razvijeta do 1975. i dalje.

Kompleks *prve faze pilanske prerade*, koji je nedavno pušten u pogon, otvorio je ujedno novu etapu u razvoju industrijske prerade drva u Karlovcu. Ovaj objekt, po primjenjenoj tehnologiji i ugrađenoj opremi, ima uvjete da dostigne evropski nivo produktivnosti. U njega je investirano oko 12.000.000.— Din. (od čega 50% vlastih sredstava), ali njegova današnja revalorizirana vrijednost iznosi oko 20.000.000.— Din.

Transport trupaca u pilanu mehaniziran je portalnom dizalicom te uzdužnim, kao i poprečnim lančanim transportom, a prerada



Mehanizacija transporta sastavni dio modernizacije proizvodnje

se vrši na gateru »Linck« i liniji tračnih pila »Brenta«. Manipulacija i unutrašnji transport potpuno su mehanizirani. Iz primarne pilane piljenice nosi valjkasti transporter u sortirnicu, gdje se razvrstavaju prema kvaliteti i namjeni.

Pilana je projektirana za dvofaznu preradu bukve i hrasta. U I fazi proizvode se komercijalne piljenice i piljenice za doradu, proizvodnju elemenata.

Pilana ima kapacitet od cca 55.000 m³ godišnje, kod rada u dvije smjene.

Stovarište trupaca, opremljeno novom portalnom dizalicom (Metalna — Maribor), ima kapacitet uskladištenja i manipulacije za oko 6.000 m³ oblovine.

Posebnu novost u tehnologiji ovog kompleksa predstavljaju *parna zvona* — prva ovog tipa u Jugoslaviji, čiji kapacitet zadovoljava prorez bukovine od 136 m³ na dan.


Stovarište grade, takođe opremljeno portalnom dizalicom i primjereno izgradenim betonskim podloškama (žabicama), može uskladištiti do 9.000 m³ grade. Toliki kapacitet je uvjetovan zahtjevima prirodnog sušenja, što će biti reducirano kad budu dovršene predsušare (1.000 m³ punjenja) koje su u završnoj fazi gradnje.

Pogoni druge faze pilanske prerade, takođe novost u tehnologiji, već su uspješno uvedeni. Njihova će se efikasnost pospješiti kad se uskoro reducira dugotrajno prirodno sušenje.

Proizvodnja parketa — već ranije modernizirana i opremljena najsvremenijim strojevima za proizvodnju klasičnog i lamel-parketa, — doživljava svoju novu tehnološku evoluciju. Naime, uvodi se proizvodnja tzv.



Stovarište grada opremljeno »žabicama«




Primjena parnih zvona pokazala se efikasnom u pilanskoj preradi bukovine

podnih elemenata, koji najavljuju određene uštede u proizvodnji i pojednostavljenje poslova kod polaganja. Kad je riječ o proizvodnji parketa, nažalost, ne možemo zanemariti u ovom momentu zaista teške ekonomske uvjete ove proizvodnje. Ona se pod sadašnjim uvjetima ne može održati, jer poduzeću, umjesto dobiti, donosi gubitke. Do ove anomalije dolazi otuda, pošto je sirovina posljednjih godina u nekoliko navrata poskupljivala, dok se cijene gotovih parketa drže pod blokadom, više godina. Na taj se način iz DIP-a Karlovac oduzima godišnje 3—4.000.000.— din. i preljeva u druge grane.



Parket odlazi na tržište uz djelomičnu naknadu proizvođača.



Proizvodnja parketa — tradicija industrijske prerade drva u Karlovcu

Na brojne apele parketara Karlovca i drugih proizvođača, mjerodavni odgovaraju obećanjima da će se problem riješiti. Ukoliko to uskoro i ne riješe, posljedice bi mogle biti teške.

IZGLEDI DALIJNJE RAZVOJA

Smatrajući rekonstrukcije i moderniziranje tradicionalnih proizvodnih djelatnosti (pilana — parket) solidnom polaznom osnovom za daljnji razvoj, u DIP-u se pripremaju za realizaciju novih planova. Ovamo u prvom redu spada proizvodnja stolica iz hrastovine. Exportdrvo za ovaj artikal ima osigurano tržište u izvozu, i to na tržišta konvertibilne valute, pa se radi na tome da se proizvodnja što prije pokrene i tako u DIP-u učini prvi korak ka zamišljenoj finalizaciji.

Isto tako već usvojena tehnologija podnih elemenata najavljuje mogućnost ekspanzije.

Uporedno s jačanjem materijalne baze i proširenjem proizvodnje. U DIP-u Karlovac poduzimaju mјere i na organizacionom planu, na planu za poboljšanja kadrovske strukture i na planu humaniziranja rada i uopće podizanja standarda uposlenih. U skoroj budućnosti potpuno će biti eliminiran težak fizički rad na otvorenom, a zarade radnika kreatat će se iznad prosjeka u grani.

Od 1. VII ove godine DIP će poslovati kao organizacija udruženog rada s 3 odgovarajuće osnovne organizacije udruženog rada, što stvara preduvjete da stvaralački napor udruženih radnika — proizvođača dobiju efikasnije i pravičnije priznanje.

U EXPORTDRVU DIK »ČESMA« BJELOVAR

proizvodnja šper-ploča

UGROŽENA ZALEDENIM CIJENAMA

U informativnom biltenu koji je objavljen u broju 9—10/72 ovog časopisa, dat je opširani prikaz o modernizaciji proizvodnje i rekonstrukcijama provedenim u DIP-u »Česma« Bjelovar. U prikazu je težište dato na ulaganjima u osnovna sredstva i opremu, koja je podešena na primjenu najsvremenije tehnologije u svim granama proizvodnje kombinata: pilana, tvornica furnira, tvornica šper-ploča. Za očekivati je bilo da će ovako zamišljena i provedena rekonstrukcija dati ubrzo povoljne ekonomski efekte. Nažalost, neke crćene slabosti našeg privređivanja i intervencije administracije (vladine mјere) imale su nepovoljan efekat na privredne tokove u drvnoj industriji, pa je i u ovom kombinatu djelomično izstao očekivani finansijski rezultat. Kako se to odrazilo na proizvodnju šper-ploča u Bjelovaru, ilustrirat će podaci koje je iznio predstavnik ovog kombinata na sastanku u Privrednoj komori u Zagrebu, 16. IV. o. g.

Što se tiče poslovanja pilane i Tvornice furnira, ono svoju afirmaciju nalazi na inozemnom tržištu, gdje se plasira cca 50% sveukupne proizvodnje.

Međutim, kod Tvornice šper-ploča, sasvim je druga situacija koja se povlači još od 1966. godine, tj. otako je šumarstvo počelo prodavati sve vrste proizvoda (pilanske trupce, šel-trupce i furnirske trupce) grupno u prosjeku s prosječnim cijenama. Takvim poslovanjem šumarstva, tvornice šper-ploča ostale su bez svoje sirovine, što je uvjetovalo stagnaciju, pa i opadanje izgradnje i proizvodnje tvornica šper-ploča. Godine 1965. SFRJ je imala proizvodnju šper-ploča koja se kretala oko 110.000 m³, a u SRH se kretala 18.000 m³, odnosno 16% od proizvodnje Jugoslavije.

Međutim, prema podacima za godinu 1972., proizvodnja šper-ploča u SRH je pala sa 16% na 8% u odnosu na SFRJ. Ostale su tvornice šper-ploča u Vrginmostu i Bjelovaru, koje rade uz velike teškoće i gubitke.

Tvornica šper-ploča u Bjelovaru broji 220 uposlenih, i ima bruto prihod od 24.000.000.— din. U prvom kvartalu ove godine troškovi poslovanja iznosili su 3.770.000 Din. Neto dohodak je bio 860.000 din., osobni dohodi bruto iznose 1.360.000.— din., ili po jednom zaposlenom mjesечно u prosjeku neto u prvom kvartalu 1.200.— Din. Ostaje gubitak po jednom m³ šper-ploča 500 din., ili u prvom kvartalu gubitak iznosi 500.000 din.

U ČEMU JE PROBLEM?

Iz raspoloživih podataka proizlazi da se stvorena akumulacija u Tvornici šper-ploča Bjelovar preljeva u druge grane djelatnosti.

Ako se troškovi, na dan zamrzavanja cijena godine 1970., označe indeksom 100, onda u 1972 godini povećanje cijena sirovine (oblovine) po 1 m³ iznosi 151%, a troškova proizvodnje 175%.

Prodajna cijena šper-ploča ostala je zamrznuta od 1970 god.. u pro-

sjeku na 2.600 Din. za 1 m³, a cijena koštanja gotove šper-ploče u I kvartalu 1973. godine iznosi u prosjeku 3.200.— Din.

Kolektiv Tvornice šper-ploča bio je uvjeren da će se potpisom samoupravnog sporazuma između proizvođača i potrošača šper-ploča, koji je obavljen 26. 12. 1972. godine u Saveznoj privrednoj komori, stanje izmijenjati, međutim do danas ništa nije riješeno.

Tvornici šper-ploča Bjelovar u I kvartalu ove godine predstoji sanacija, a ukoliko ne uspije, u II kvartalu prijeti likvidacija.

Radni kolektiv Tvornice šper-ploča upozoravao je na bezizlazno stanje. Dana 8. 12. 1972. godine upućen je dopis na ruke Sekretara za industriju i poljoprivredu i šumarstvo SRH. Dana 1. 2. 1973. god. upućen je dopis Saveznom uredu za cijene. Dana 12. 3. 1973. godine upućen je dopis Republičkom uredu za cijene, Zagreb. Dopise su dobili strukovni sindikat i ostali, ali odgovora nema a gubici se gomilaju.

Ukoliko se zaista želi da ova Tvornica nastavi svojim radom, potrebno je poduzeti slijedeće mјere: prvo, hitno odmrznuti dogovorene predložene cijene od 26. 12. 1972. godine; Drugo, šumarstvo bi trebalo odvajati namjensku sirovinu i kao takvu prodavati proizvođačima šper-ploča, uz cijene koje diktira tržiste; treće, da se saniraju gubici iz I kvartala ove godine.

Iako je poznato da se saniranje uvjeta privređivanja u proizvodnji šper-ploča ne može tretirati izdvojeno od cijelokupne privredne situacije kod nas u ovom trenutku, primjer Kombinata »Česma« iznosimo u dubokom uvjerenju da on ima sve uvjete za proizvodnju kvalitetnih šper-ploča, te mu treba omogućiti da on za to dobije i odgovarajuću tržišnu satisfakciju.

INFORMACIJE IZ PROIZVODNJE I S TRŽIŠTA

TREND KRETANJA NEKIH DRVNIH PROIZVODA U SR NJEMAČKOJ

a) — Piljena grada

Potrošnja drva posljednjih godina u SR Njemačkoj stalno je rasla. Uzroci tome ne leže samo u porastu volumena izgradnje (prvenstveno stanova) što već u porastom shvaćaju vrijednosti i zahtjeva u opremanju stana, što je rezultiralo prije svega s jakim naglaskom na drvo.

U gospodarskoj godini 1972. njemačke pilane proizvele su oko 9,32

miliona m³ piljene grude (od čega 7,28 miliona m³ četinjaste piljene grude). Uz ovo, importirano je još 4,6 miliona m³ (od čega 4,27 miliona m³ četinjaste piljene grude).

U g. 1973. očekuje se da će se oko 50% piljene grude utrošiti za gradevinarstvo i opremu stanova. Naime, drvo je za te svrhe ponovno otkriveno, tj. za unutrašnje i vanjsko opločivanje, za razdjelne zidove, za parketne podove, za vanj-

ske plohe namještaja (masivno drvo opet u kuhinjskom namještaju), ali i za nosive konstrukcije, kako u stambenom tako i nestambenom području.

Porast primjene drva nije samo zapažen u SR Njemačkoj, naročito jake težnje u tom smjeru su na prim. u Zapadnoj Evropi, SAD i Japanu.

Cijene, kako uvozne tako i domaćeg drva, su u porastu.

b) — Furniri

Potrošači su se ponovno vratili furnirima, što je bilo potvrđeno već početkom ove godine na 3. Mjemačkom sajmu pokućstva.

Proizvodnja furnira u samoj SR Njemačkoj u 1972. godini iznosila je 640.000 m^3 , od čega je bilo 396.000 m^3 konstrukcionog, a 244.000 m^3 plemenitog furnira. Spram proizvodnje 1971. godine, to je pad od $6 - 7\%$ u prosjeku, odnosno $8 - 9\%$ u konstrukcionom, a $3 - 4\%$ u plemenitom (rezanom) furniru.

Import konstrukcionog furnira za prvih 10 mjeseci 1972. godine stagnirao je, dok je u plemenitom furniru ostvaren u isto vrijeme porast od 13% , odnosno uvezeno je 19.427 t ovog furnira u vrijednosti od $133,2$ miliona DM. Ukupni uvoz svih furnira za 10 mjeseci iznosi je 34.200 t , s vrijednošću od 161 milion DM.

Izvoz plemenitog furnira porastao je za 5% , a konstrukcionog je pao za 13% . Ukupno je izve-

zeno 30.622 t u vrijednosti od $115,8$ miliona DM.

U furnirima opet je kod domaćih vrsta favoriziran hrast, a u egzotama mahagoni. Orah i palisander zadržali u svoje dosadašnje pozicije.

Cijene, kako furniranih trupaca tako i samih furnira, su u porastu. C. Ploče

1. — Furnirske i stolarske ploče

Furnirskih (šper) ploča proizvedeno je za 13% manje, tj. oko 125.000 m^3 , dok je proizvodnja stolarskih ploča radi jače potražnje dosegla 380.000 m^3 . Ispak je i potrošnja furnirskih ploča u SR Njemačkoj porasla zbog uvoza jeftinijih importiranih ploča, tj. 20% više od 1971. god. odnosno svega 280.000 m^3 , koje su konkuriрile domaćim furnirskim pločama.

Proizvodnja, prodaja i uvoz šperovanih vrata, zbog jake stambene izgradnje, nadmašili u rezultate iz g. 1971.

2. Vlaknatiće

Proizvodnja vlaknatica u g. 1972. porasla je za 9.2% , tj. ukupno proizvedeno je 372.000 m^3 . Uvoz i potrošnja vlaknatica nastavili su rast, dok je izvoz pao zbog jake potražnje i potrošnje u zemlji.

3. — Iverice

Proizvodnja i potrošnja iverica u 1972. god. porasla je za 10% , tj. ukupna proizvodnja iznosi je 4.7 miliona m^3 . Rekordna izgradnja stanova u toj godini, kao i zbog loga jako unaprjeđena industrija pokućstva, bile su pokretač proizvodnje iverica.

Uvoz iverica porastao je od 380.000 m^3 u 1971. god., na 490.000 m^3 u 1972. g., dok je izvoz ostao gotov onepromjenje tj. 230.000 m^3 .

Zapažen je trend k specijalizaciji i oplemenjivanju u jačoj mjeri. Naročito to vrijedi za dekorativne ploče, koje su se jako učvrstile u suvremenoj industriji pokućstva.

(Izvor: Interzum Köln)

EKSPANZIJA IVERICA U SR NJEMAČKOJ

Na samom vrhu svjetske proizvodnje iverica nalazi se SR Njemačka koja količinu od $4,75$ miliona m^3 koristi po podacima FESYP-a u sljedeće svrhe:

1. za industriju pokućstva	44%
2. za građevnu industriju:	
a) za novogradnje	27%
b) za pregradnje postojećih objekata	19% 46%
3. za industriju prometala (želj. vagone, automobile brodove)	2%
4. za poljoprivrednu (zgrade, staje, silosi i dr.)	3%
5. za ambalažu	1%
6. za ostalo	3%

Nagli razvoj iverica zadnjih pet godina (1968—1972.) ima svakako svoj razlog i u godišnjem povećanju od oko 500.000 novih stambenih jedinica, s već i ovako jakom i uhodanom potrošnjom iverica u zemlji. Naročito je interesantno da se smanjuje broj tvornica od 77 — godine 1963. s kapacitetom od oko $1,30$ miliona, na 69 tvornica 1972. godine, a sam kapacitet povećava se na $5,00$ miliona m^3 .

Nova tehnologija s fleksibilnim velikim postrojenjima za proizvodnju niza, upotrebi usmjerenih, specijaliziranih vrsta iverica tražila je povećanje kapaciteta postojećih i izgradnju novih tvornica s ciljem sniženja troškova proizvodnje.

Petogodišnja ekspanzija iverica

Gcd.	Proizvodnja tira	Uvoz	Izvoz	Od čega oplemenjene		drugim načinom
				furnira-	njem	
u tisućama m^3						
1968.	2.830	236	201	237	509	
1969.	3.439	282	225	254	376	
1970.	3.778	218	229	143	605	
1971.	4.270	376	227	123	822	
1972.	4.750	450	220	120	1020	

Izvor: Stat. BA.

Učešće oplemenjenih iverica u ukupnoj proizvodnji poraslo je:

god.	1968.	1969.	1970.	1971.	1972.
na %	15,8	18,3	19,8	21,1	24,0

Raspored kapaciteta tvornica u proljeće 1972. u 1000 m^3

Kategorija I. II. III. VI. V. IV. Ukupno

Kapacitet do 12 25 50 100 200 preko 200

Br. tvornica 5 8 16 16 21 3 69

Današnji ukupni kapacitet cijeni se na $5,85$ milina m^3 iverica.

Po dimenzijama prevladava veličina iverica $1,85 \times 5,50 \text{ m}^2$, iako se u višeetažnim prešama ide i na forme do $2,50 \times 7,60 \text{ m}^2$. U jednoetažnim prešama maksimalna širina iznosi 260 m , a maksimalna duljina $13,00 \text{ m}$.

Oplemenjivanje iverica doseglo je već gotovo $1/4$ (25%) svih proizvedenih iverica.

Nomenklatura raznih pojmove, alata, strojeva i uređaja u drvnoj industriji

(nastavak iz br. 3—4)

Red. broj	Hrvatsko - srpski	Engleski	Francuski	Njemački
59.	lomljivost — krtost	fragility, brashness	fragilité	Brüchigkeit
60.	lijepljenje	gluing	ccllage	Verleimen, Verleimung
61.	ljuštenje drva	rotary cutting of the wood	déroulage du bois	Rundschälen des Holzes
62.	manipuliranje drva	wood manipulation, handling of timber	manutention du bois	Manipulation des Holzes
63.	matiranje	tarnishing, depolishing	natage, ternussure	Mattierung
64.	mjerjenje drva	measurement of the timber	mesurage du bois	Holzmessung
65.	mjerjenje vlage	moisture measurement	mesurage de l'humidité	Feuchtigkeitsmessung
66.	močenje	stainig	mordançage	Eeizen
67.	nadmjera	over measure, excess	surmesure	Übermass, Steizmass
68.	napon el. volatže	voltage	voltage	Stromspannung
69.	napon vodene pare, tlak vodene pare	steam pressure	tension des vapeurs d'eau	Wasserdampf-Spannung
70.	naprezanje, zatezanje	tension, tenseness, strain	tension	Spannung
71	naprezanje kod sušenja, seasoning stress napon kod sušenja		tension au séchage	Trocknungsspannung
72.	navlaživanje štrcanjem, drizzle brizganje		bruine	Sprühregen, Nieseln
73.	nazubljenje pila, nazub-teeth side of the saw ljenost pile		denture de scie	Sägezahnung, Bezahlung der Säge
74.	nepareno drvo	unsteamed wood	bois non étuvé	ungedämpftes Holz
75.	nepropusnost	impermeability	imperméabilité	Undurchlässigkeit
76.	netopivost	insolubility	insolubilité	Unlöslichkeit
77.	obaranje (stabala)	felling (tres)	abattage (des arbres)	Fällung (der Bäume), Baumfällung, Hauung (der Bäume)
78.	oblaganje drvom	wainscoting	lambrisage, boisage, revêtement	Holzverkleidung, Holzverschalung
79.	oblaganje zida	wainscot	lambris, revêtement intérieur	Wandverkleidung, Vertafelung
80.	oblovina	round wood, round timber	bois rond	Rundholz
81.	obradljivost (drvo)	workability (of the wood)	aptitude à la mise en oeuvre	Bearbeitbarkeit (des Holzes)
82.	obrađeno drvo, prerađe-processed wood no drvo		bois ouvrage bois ouvré bois transformé	verarbeitetes Holz
83.	obsjećanje	hoeing	hougæ, binage	Behacken, Umhacken
84.	odušak, slobodan prostor amplitude		amplitude	Spielraum, Schwankungsweite, Amplitude
85.	okoravanje, skidanje kore	barking, peeling	écorçage, écorcement	Entrindung
86.	okorano drvo	barked wood	bois pélard	entrindetes Holz
87.	okretanje, sukanje, torzija	twist, torsion	torsion	Windung, Drehung, Torsion
88.	oplemenjeno drvo, odobreno drvo	improved wood,	bois amélioré	vergütes Holz
89.	oštrenje, brušenje	sharpening, grinding	affûtage, aiguisage	Schärfen, Schleifen

Red. broj	Hrvatsko-srpski	Engleski	Francuski	Njemački
90.	oštrenje koso (zubaca pile)	sharpening to alternating angles (the teeth)	affûtage incliné (de dents)	Schrägschliff (der Zähne)
91.	oštrenje ravno (zubaca pile)	cros sharpening (of the saw teeth)	affûtage droit (de dents de scie)	Gradschliff (der Sägezähne)
92.	oštrobridnost, oštar brid	sharp edge, full edge	arête vive	Scharfkante, Vollkante
93.	pad ravnoteže	equilibrium slope	pente d'équilibre	Gleichgewichtsgefühle
94.	parenje drva	steaming of wood	étuvage du bois	Dämpfen des Holzes
95.	parni napon	vapour tension	tension de vapeurs	Dampfspannung
96.	pero	tongue	langouette	Feder
97.	pil. trupac	sawlog	tronc à scier	Sägeklotz, Sägeblock
98.	piljevina	saw-dust	sciure de bois	Sägemehl, Sägespäne
99.	piljenje (drva) prorez (drva)	sawing (of timber) conversion (of timber)	sciaje (du bois) débit (du bois)	Sägen (des Holzes) Verschnitt (des Holzes)
100.	piljenje na oštro, piljenje na puno	sawing »through and through«, sawing alive	débit en plots	Scharfschnitt, Rundschnitt, Hochschnitt
101.	piljenje u daske	board cut	débitage en planches	Bretterschnitt
102.	plastičnost (drva)	plasticity (of the wood)	plasticité (du bois)	Plastizität (des Holzes)
103.	podmazivanje	greasing, oiling	grassage, lubrification	Schmieren
104.	poliranje, usjajivanje	polishing, polish	polissage	Polieren
105.	poliranje dovršno	finishing polish	dernier polissage	Fertigpolieren
106.	poliranje osnovno	first polish	premier polissage	Grundpolieren
107.	poluproizvod, polufabrikat	semi-manufactured product	produit semi-ouvré, produit semi — fabriqué	halbfertiges Produkt, Halberzeugniss
108.	pomak, hod naprijed	feed	avancement, avance	Vorschub
109.	popravak, reparacija	reparation, repair	réparation	Instandsetzung, Reparatur, Ausbesserung
110.	poprečni rez	cross cut, transverse section	coupe transversale	Hirnschnitt
111.	postupak za zaštitu drva	proceeding of wood preservation	procédé de préservation du bois	Holzzchutverfahren
112.	premaz, nanos	painting	peinture	Anstrich
113.	predradnje	preliminary operations	travaux préliminaires	Vorarbeiten
114.	prerada (drva)	working (of wood)	ouvraison (du bois)	Verarbeitung (des Holzes)
115.	prerada (drva) mehanička	mechanical working (of wood)	ouvraison mécanique (du bois), travail m.	mechanische Verarbeitung (des Holzes)
116.	prerada kemijska (drva)	chemical working (of wood)	traitement chimique (du bois)	Chemische Verarbeitung (des Holzes)
117.	prerezivanje, prepiljivanje drva	cross cutting of timber	tronçage du bois	Querschneiden des Holzes, Ablängschneiden d. H.
118.	preuzimanje (materijala)	reception (of materials)	taking delivery	Abnahme (von Materialien) Übernahme (v. M.)
119.	pritisak (pare)	vapour pressure	pression de vapeurs	Dampfdruck
120.	prizmiranje	slab sawing, around sawing	débit sur dosse	Prismenschnitt, Doppelschnitt, Kantschnitt
121.	produkacija	production	production	Produktion, Erzeugung
122.	profiliranje,	moulding	moulure	Kehlung



Umnožavanje tehnološke dokumentacije

Prepisivanje je skupo, traži vremena, a stalan je izvor grešaka. ORMIG izbjegava greške i daje čiste priloge za egzaktnu kontrolu proizvodnje.

Rad, materijal i strojevi optimalno se uklapaju u ovakav sistem priloga.

Neproduktivno vrijeme i škart svode se na najmanju mjeru.

Nebrojene tvornice u više od 50 država postižu ORMIG sistemom velike organizacione prednosti.

Koristite i Vi za Vaš pogon ove prednosti i tražite besplatno naše informacije 7057.



Organisationsmittel GmbH — 497 Bad Oeynhausen BRD —
Brunhildestr. 18. SR Njemačka

POZIV OGLAŠIVAČIMA!

OGLASE ZA BROJ ČASOPISA KOJI IZLAZI PRED

JESENSKI ZAGREBAČKI VELESAJAM

PRIMAMO DO 15. VIII 1973.

Izlagачi Zagrebačkog Velesajma izvolite se koristiti našim prostorom.

INSTITUT ZA DRVO - (INSTITUT DU BOIS)

ZAGREB, ULICA 8. MAJA 82 -- TELEFONI: 38-641 I 24-280

Za potrebe cijelokupne drvne industrije SFRJ

V R S I:

ISTRAŽIVACKE RADOVE

s područja građe i svojstva drva, mehaničke i kemijske prerade te zaštite drva, kao i organizacije i ekonomike.

ATESTIRA

sve proizvode drvne industrije

IZRAĐUJE PROGRAME IZGRADNJE

za osnivanje novih objekata, za rekonstrukcije i modernizaciju i racionalizaciju postojećih pogona

PREUZIMA KOMPLETAN ENGINEERING

u izgradnji novih, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih pogona, a u kooperaciji s odgovarajućim projektним organizacijama, te projektira i provodi tehnološku organizaciju (studijske rada i vremena, tehničku kontrolu, organizaciju održavanja)

DAJE POTREBNU INSTRUKTAŽU

s područja svih grana proizvodnje u drvnoj industriji, te specijalističku dopunska izobrazbu stručnjaka u drvnoj industriji

BAVI SE STALNOM I POVREMENOM PUBLICISTICKOM DJELATNOSTI

s područja drvne industrije

ODRŽAVA DOKUMENTACIJSKI I PREVODILACKI SERVIS

domaće i inozemne stručne literature


Za izvršenje prednjih zadataka Institut raspolaže odgovarajućim stručnim kadrom i suvremenom opremom. U svom sastavu ima:

Laboratorij za mehaničku preradu drva u Zagrebu

Laboratorij za površinsku obradu u Zagrebu

Kemijski laboratorij također u Zagrebu

Pokusnu stanicu za impregnaciju u Sl. Brodu





Međunarodno sastajalište stručnjaka

Leipzig — kompas za stručnjake iz čitavog svijeta. Ovdje se možete upoznati s putevima dinamičnog razvoja u nauci, tehnici i proizvodnji.

Ponuda usmjerena na budućnost i dopunjena programom stručnih predavanja pruža najbolje pretpostavke za međunarodnu izmjenu iskustava i usporedbu dostignuća. Onaj tko se interesira za trgovinu otvorenu prema svijetu i tehnički napredak taj dolazi u Leipzig.

Informacije u vezi Vašeg putovanja u Leipzig i sajamske iskaznice daje: OZEHA, Zagreb, Beograd, Rijeka, Split, Sarajevo, Skopje.



LIJEVANJE POLYURETANA BEZ GUBITAKA sa VTE — PUROMAT Kontrolelectronic

Svejedno dali su komadi mali ili veliki. Komplikirani oblici — povoljnija kalkulacija. Gotov element — samo jedan radni takt. Novi proizvodi — modernije linije. Za sutra — već danas.

Postrojenja, strojevi i uređaje ima VTE. I tehnologiju k tome.

Primjer: VTE — PUROMAT. Novorazvijeni stroj za racionalnu proizvodnju namještaja iz »Duromer« — polyuretanske pjene. Sa novovrsnom samocistećom mješaćom glavom. Bez rotacionog mješala, bez ispiranja, bez ispuhanja. Kapanje isključeno!

Znači: Mješaća glava radi pouzdano, lagano i čisto. Kombinirana sa uljevnim elementom, pričvršćena na kalup, djeluje potpuno automatski. S automatskim programiranim upravljanjem.

Na izbor staje 5 standardnih veličina kapaciteta od 6—300 l/min.



Kunststoff-Verfahrenstechnik
Dr. Ing. Ernst GmbH + CO. KG
8021 Strasslach/München
Germany
Tel. (08170) 507 Telex 0526350

Predstavnik za Jugoslaviju:

Dipl. ec. Esad Karahasanović
8 München 15 Schillerstrasse 30 Telefon (0811) 59 64 02,
Telex 5222 38

**Leipziški sajam
Njemačka
Demokratska
Republika**

2. - 9. IX 1973.




ŽIĆNICA

Tovarna strojev, strojnih in transportnih naprav, livarna barvnih kovin


61000 LJUBLJANA, TRŽAŠKA CESTA 48

PROIZVODI:

- STROJEVE ZA OBRADU DRVA
- SUŠARE ZA SVE VRSTE DRVA
- STIJENE I KABINE ZA LAKIRANJE
- UREĐAJE ZA DOVOD SVJEŽEG ZRAKA



Visokoturažna stolna glodalica, tip MF-S, opremljena prekidačima za daljinsko upravljanje i elektrokočnicom na radnom vretenu.



Visokoturažna nadstolna kopirna glodalica, tip KOF-KS, opremljena prekidačima za daljinsko upravljanje i elektrokočnicom na radnom vretenu.

Iz programa zastupanja i poslovno-tehničke suradnje s inozemnim firmama nudimo:

- kompletne linije za lakiranje i sušenje svih vrsta površina (namještaj, stolice, građevinska stolarija) — firma HACKEMACK, D e t m o l d
- automatsku i poluautomatsku regulaciju sušenja drveta — firma GANN, Stuttgart
- moderne sušare za sve vrste i kapacitete furnira — firma SCHILDE, Bad Hersfeld

PROIZVODNJA I PROMET

PROIZVODA

- šumarstva
- drvne industrije
- industrije celuloze i papira

UVOD: DRVA I DRVNIH PROIZVODA TE OPREME I POMOCNIH MATERIJALA ZA POTREBE CIT. PRIVREDNIH GRANA

USLUGE: oprema objekata, organizacija nastupa na sajmovima i izložbama, projektiranje i instruktaža u proizvodnji i trgovini, špedicija i transport

EXPORT DRV

ZAGREB — MARULIČEV TRG 18 — JUGOSLAVIJA

BRZOJAVI: EXPORT DRV, ZAGREB — TELEFON: 444-011 — TELEPRINTER: 213-07



Proizvodne organizacije

Drvno industrijski kombinat »Česma« - Bjelovar
Drvno industrijsko poduzeće — Karlovac
Drvno industrijski kombinat — Novi Vinodolski
Drvna industrijsko poduzeće — Perušić
Drvno industrijski kombinat — Ravna Gora
Drvno industrijsko poduzeće — Turopolje
Drvno industrijski kombinat — Virovitica
Drvna industrija — Vrbovsko

Komercijalne poslovne jedinice:

Izvoz — uvoz — Zagreb
Tuzemna trgovina — Zagreb
Tuzemna trgovina »Solidarnost« — Rijeka
Skladišni i lučki transport — Rijeka
Samostalna radna jedinica — Beograd
Predstavništvo — Vinkovec

»Exportdrvo« u inozemstvu:

Poslovne jedinice:

OMNICO G. m. b. H., 83 Landshut/B., Watzmann str. 65
OMNICO ITALIANA, Milano, Via Unione 2
HOLART G. m. b. H., Wien, Schwedenplatz 3—4/III
EXOL N. V. Amsterdam, Amstelveenseweg 120/III
HOLZIMPEX, G. m. b. H., 6 Frankfurt/Main 1 — Westendstr. 88—90

Mješovita poduzeća:

»WALIMEX«, S. A. Neubles en Gros — 1096 C ULLY — rue Davel 37

Ekskluzivna zastupstva:

EUROPEAN WOOD PRODUCTS, Inc. 35—03 th Street Long Island City, New York 11106

»COFYMEX«, 30, rue Notre Dame des Victoires — Paris 2e

Predstavništva:

London (Representative of the Yugoslav Timber Exporting Corp. Temperance House 223-227, Regent Street, London W. 1),

Stockholm (Exportdrvo — Predstavništvo za Skandinaviju — 10325 Stockholm 16. POB 16298 — Sweden)

Tripoli (za područje Zapadnog Mediterana).

Agenci: u Belgiji, Francuskoj, Argentini, Izraelu i drugim zemljama.